

# Tjelesno i zdravstveno područje

STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA  
ZA TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE



Dokument je usvojen na 27. sjednici Odbora Agencije za predškolsko,  
osnovno i srednje obrazovanje održanoj 27. aprila 2022. godine.

## Promjena paradigme uloge tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školskom okruženju kao uslov za unapređenje učeničkih postignuća

U cilju unapređivanja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja potrebno je izgraditi novu paradigmu koja će se zasnivati na uspostavljanju funkcionalnog sistema tjelesnog i zdravstvenog odgoja i kurikularnih reformi u BiH, istovremeno prateći definisane standarde i ostvarenost ishoda učenja. Upravo će ta, nova, paradigma u području tjelesnog i zdravstvenog odgoja predstavljati temelj za razvoj „tjelesne pismenosti“ i sveobuhvatan povratak „TJELESNOJ KULTURI“ za svakog učenika u Bosni i Hercegovini.

### ***Nastavnici treba da stvaraju novu obrazovnu stvarnost jer promjene počinju iznutra!***

Problem neadekvatne tjelesne aktivnosti, kod djece i adolescenata, nikada nije bio toliko veliki kao danas. Na ovu činjenicu vjerovatno utiču mnogobrojni faktori koji, nažalost, uzimaju ogroman danak u savremenom dobu. Danak se ispoljava u vidu sve češćih poremećaja u učenju, u različitim deformitetima, sve alarmantnijim pojavama dijabetesa te drugim bolestima vezanim za odsustvo kretanja i tjelesne aktivnosti. Razlog masovnosti ovih pojava, prije svega, je i nedovoljno praćenje ponašanja mladih osoba i njihovih navika (porodica, škola, društvo). Nažalost, ne razumiju svi (nastavnici, roditelji, porodica, društvo) koliko tjelesni i kognitivni razvoj djece i adolescenata zavisi od adekvatne i redovne tjelesne aktivnosti.

Učenici i u školi i van škole sve više vremena provode za računarima, telefonima, tabletima (igrice, društvene mreže i drugo) pa se donosi zaključak da tjelesna neaktivnost (u vidu provođenja vremena na telefonima, tabletima, računarima) preuzima primat osnovnog sredstva dječije zanimacije i preokupacije ili kako bi to naša djeca slikovitije objasnila tzv. „ubijanje dosade“. Da li se dosada „ubija“ samo višečasovnim korištenjem online prostora? Da li postoje neka vremenska ograničenja za korištenje i koliko je vremena neophodno za stvarno „ubijanje“ dosade? Možda se treba postaviti i sljedeće pitanje: Zašto, kada jednom „ubiju“ dosadu, onda to žele da rade i narednih dana pa onda te radnje prelaze u ponašanje koje se nastavlja u dužim intervalima i snažnijim intenzitetom. Ovakvim postupcima ne samo da „ubijaju“ dosadu nego su prouzrokovali nefleksibilnost i nefunkcionalnost pokreta, a samim tim su „ubili“ i osnovne funkcije lokomotornog aparata i upravo, zbog svega navedenog, dolazi do različitih vrsta deformiteta, stanja ovisnosti i različitih oboljenja. Koliko god savremeni način života i različite mogućnosti donose novina, blagodeti, olakšica i privilegija toliko, s druge strane, umanjuju osnovne ljudske potrebe, a jedna od njih je i potreba za kretanjem. Samo ćemo ukratko reći koliko napora, koliko motivacije i podstreka treba da desetomjesečno dijete nauči da prohoda; čak se roditelji i porodica zabrinu kada te aktivnosti ne funkcionišu u određenom periodu, a onda se taj ogromni uspjeh u samostalnom dječijem pokretu, kretanju, jednostavno zanemari.

To zanemarivanje je samo jedan od razloga zašto nastava i nastavni proces područja tjelesnog i zdravstvenog odgoja mora da se aktualizuje, odnosno, u velikoj mjeri da se uskladi s potrebama savremenog društva. Deficit tjelesne aktivnosti, pogotovo za vrijeme i nakon pandemije COVID-19, toliko je velik da se 2-3 časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja nedjeljno mogu učiniti samo kapljicom u okeanu. Bez obzira na novo vrijeme, vi, kao odgovorni nastavnici, u svakom smislu pedagozi tjelesne kulture, morate svakog školarca, budućeg građanina naše zemlje, pokušati ospesobiti, dati smjernice i podršku za život u 21. vijeku. To podrazumijeva obaveznu aktualizaciju zdravih stilova života, kontinuirano bavljenje tjelesnom aktivnošću, usmjeravanje učenika na sportske discipline prema afinitetima, prema potrebama i sposobnostima, razvoj školskog sporta, pokretanje akcija za očuvanje zdravlja i svoje sredine, svoje porodice i šire okoline, pravilnu i redovnu ishranu u skladu sa potrebama pojedinca, prvu pomoć i volonterizam, poštivanje reda, prava i zakona, jačanje identiteta, odgovornosti, požrtvovanje i razvijanje ljubavi prema sportu i sportskim klubovima, jačanje tima i

učešća u timu, unapređenje socio-emocionalnih vještina. Samo uz kvalitetnu nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, učenici postaju sigurni, nezavisni, razvijaju samokontrolu i otpornost, razvijaju pozitivne socijalne vještine, nauče kako da preuzimaju vodstvo, sarađuju sa drugima, prihvataju odgovornost za sopstveno ponašanje i na kraju unapređuju svoja postignuća.

Iz svega navedenog proizilazi zaključak da pojedinci imaju temeljno pravo ne samo da postanu pismeni u čitanju i pisanju već, također, i tjelesno pismeni. Definisanjem standarda učeničkih postignuća nastavnicima se pruža dodatna autonomija, ali i sigurnost za nastavne aktivnosti s ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva i ishoda učenja. Kompetencijski pristup, koji je određenom metodologijom uvršten i u ZJNPP definisano na ishodima učenja, svoju je razvojnost doživio i u definisanju standarda učeničkih postignuća obrazovnih područja. Ovi standardi pokazuju jasnu sliku potrebe za kroskurikularnošću u određenim znanjima, vještinama i kompetencijama te kontinuiranom razvojnošću kroz sve nivo obrazovanja. Tjelesna pismenost je termin koji se s jedne strane odnosi na tjelesnu kompetenciju, motivaciju, samopouzdanje i znanje, a s druge strane na uvažavanje, kao i na preuzimanje odgovornosti za svrshodne tjelesne aktivnosti tokom života osobe. Upravo, kompetencijskim pristupom i uvođenjem ove kompetencije, kao jedne od deset ključnih kompetencija u Bosni i Hercegovini, nastoji se sve vrijeme, kao i putem definisanih standarda učeničkih postignuća, iznijeti vrijednosti o tjelesno-zdravstvenoj kompetenciji koja podrazumijeva prihvatanje i promovisanje zdravih stilova ponašanja, adekvatnih prehrambenih navika i tjelesnih aktivnosti koje će omogućiti pojedincu kvalitetan i zdrav život. U krajnjem cilju, odnosi se na formiranje pozitivne slike o sebi, sposobnosti da sebi omogući zdrav život i da u sopstvenom okruženju promoviše zdrave stlove života. (APOSO, ZJNPP, Tjelesno i zdravstveno područje, Mostar, 2018)

Definisani standardi će biti od velike pomoći svim učesnicima školske zajednice. Nastavnik je taj koji učenike treba osvijestiti o njihovoj ličnoj odgovornosti za lično blagostanje i da lična odgovornost bude ključ učešća u tjelesnim aktivnostima koje se odvijaju u školi i van nje. Standardi pružaju jasne okvire i jasne smjernice upravo za angažman svih učesnika školske zajednice. Oni su ujedno i sveobuhvatna vizija onoga šta učenici trebaju znati i umjeti da urade na svakom nivou obrazovanja. Standardi su preduslov objektivnosti praćenja i vrednovanja, ali i veće mobilnosti cjelokupnog procesa rada. Njihovim korištenjem nastavnik i učenik će imati povratne informacije na koji način da djeluju u procesu nastave, tj. šta treba unaprijediti u procesu učenja da bi se pojedini standardi ostvarili. O značaju tjelesne aktivnosti i promjenama paradigmi vjerovatno bismo mogli još toliko toga reći, ali ćemo završiti iskazom da je krajnje vrijeme da promjene u obrazovanju počnemo doživljavati kao promjene u vlastitom radu, jer će samo na taj način one biti vidljive, a rezultati mjerljivi i poželjni.

**Napomena>** Po prvi put se u definisanju standarda nastojalo osvrnuti na dobro poznate historijske izreke i citate vezane za područje Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i za određene oblasti i komponente. Neka upravo ovi citati, koje su izjavile veoma važne historijske i sportske ličnosti, budu samo još jedan motiv za promjenu paradigmi, razvoj tjelesne pismenosti i unapređenje nastavnog procesa područja Tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

# STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA ZA TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE, KRAJ TREĆEG RAZREDA OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

## 1. OBLAST: Tjelesna aktivnost

*„Država se zaista može nazvati sportskom kada većina njenih ljudi osjeća ličnu potrebu za sportom.“*

Pjer de Kuberten

*„Nijedan građanin nema pravo biti amater kada je u pitanju tjelesna aktivnost. Kakva je sramota za čovjeka da dočeka starost, a da nikad ne vidi snagu i ljepotu za koju je njegovo tijelo sposobno.“*

Sokrat

### 1. Komponenta: Antropološka obilježja

#### Ishodi učenja:

- Analizira vlastita antropološka obilježja.
- Procjenjuje dobivene rezultate testiranja antropoloških obilježja.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Imenuje različite vrste mjerena (visina i težina).</p> <p>1.b. Identificira antropometrijski instrumentarium/mjerne instrumente (vaga, antropometar i kaliper).</p> <p>1.c. Razlikuje dobro od lošeg ponašanja u igri i takmičenjima.</p> <p>1.d. Imitira ugodne i neugodne emocije u igri pretvaranja.</p>	<p>1.a. Razlikuje testove za provjeru morfoloških obilježja (tjelesna težina, tjelesna visina, kožni nabori).</p> <p>1.b. Navodi primjere poštovanja različitosti.</p> <p>1.c. Pokazuje primjerene komunikacijske vještine (npr. ispoljava empatiju prema drugima).</p>	<p>1.a. Označava dijelove tijela koji su važni u sistemu antropoloških karakteristika na crtežu ljudske muskulature (crtež dječaka, djevojčice, čovjeka).</p> <p>1.b. Identificira uzroke i posljedice prekomjerne težine.</p> <p>1.c. Predviđa posljedice nekorektnog (ili nesportskog) ponašanja u igri.</p>
<p>2.a. Bilježi rezultate mjerena (visine i težine) u pripremljenim kartonima za rast i razvoj.</p> <p>2.b. Označava na dijagramu, datim simbolom, poboljšanje ili pad rezultata mjerena u odnosu rezultate iz prethodnog perioda.</p>	<p>2.a. Upoređuje lične rezultate sa inicijalnog i finalnog mjerena.</p> <p>2.b. Razlikuje mršavost i gojaznost.</p> <p>2.c. Upoređuje lične rezultate mjerena sa učenicima iz odjeljenja.</p>	<p>2.a. Navodi morfološke karakteristike i njihove mjerne jedinice.</p> <p>2.b. Navodi primjere tjelesnih aktivnosti koje bi pomogle da se postignu bolji rezultati antropometrijskih mjerena.</p> <p>2.c. Demonstrira vježbe koje se koriste u svrhu poboljšanja rezultata antropoloških mjerena.</p>

## 2. Komponenta: Teoretsko-motorička znanja i postignuća

*„Ko misli da nema vremena za vježbe, prije ili kasnije će imati vremena za bolest.“*

Edvard Stenli

*„Nemoj misliti o početku utrke, razmišljaj o završetku i postignućima.“*

Jusejn Bolt

### Ishodi učenja:

1. Primjenjuje teoretsko-motorička znanja i postignuća iz područja sporta u skladu sa vlastitim mogućnostima.
2. Utvrđuje temeljne zakonitosti na području opterećenja u tjelesnim aktivnostima (režim rada i odmora).
3. Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za tjelesnu aktivnost na primjeru način.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Poznaje pravila elementarnih igara.</p> <p>1.b. Izvodi po jednu biotičku motoričku radnju (za ovladavanje prostorom, za savladavanje prepreka, za savladavanje otpora) i manipulacije predmetima na temelju instrukcija.</p> <p>1.c. Primjenjuje prirodne oblike kretanja u zadanim aktivnostima.</p> <p>1.d. Izvodi osnovne tipove gibanja/kretanja na pravilan način.</p> <p>1.e. Prilagođava se na prostorne situacije.</p>	<p>1.a. Demonstrira kretanja (za ovladavanje prostorom, za savladavanje prepreka, za savladavanje otpora) i manipulacije predmetima.</p> <p>1.b. Manipuliše objektima (npr. hvatanje, dodavanje).</p> <p>1.c. Povezuje kretne aktivnosti savladavanjem poligona sa postavljenim preprekama.</p> <p>1.d. Crta/slika lične emocije za uspjeh na sportskim takmičenjima.</p> <p>1.e. Upoređuje svoja i tuđa postignuća.</p>	<p>1.a. Primjenjuje motoričke vještine i znanja u cilju efikasnog rješavanja postavljenih motoričkih zadataka (koordinacija, brzina, reakcije na podražaje).</p> <p>1.b. Imitira naučenu koreografiju kretnih aktivnosti (ples, narodne igre, ritmička gimnastika).</p> <p>1.c. Pravi jednostavan poligon za sebe i svoje vršnjake.</p>
<p>2.a. Identificira lokaciju srca i objasni da je to mišić.</p> <p>2.b. Objasnjava da tjelesna aktivnost povećava broj otkucaja srca.</p> <p>2.c. Prepoznaće opterećenje kod tjelesne aktivnosti na temelju datih vanjskih pokazatelja (npr. crvenilo lica, znojenje, disanje).</p>	<p>2.a. Prepoznaće režim rada i odmora prilikom tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.b. Pronađe puls na ruci ili vratu.</p> <p>2.c. Povezuje opterećenje u tjelesnim aktivnostima i vanjske pokazatelje na vlastitom i tuđem organizmu.</p>	<p>2.a. Prikazuje dnevni plan rada i odmora (Moj dnevni raspored).</p> <p>2.b. Objasnjava pojavu znojenja prilikom tjelesnih aktivnosti navodeći primjere.</p> <p>2.c. Navodi posljedice u slučaju pretjerane aktivnosti i neadekvatnog odmora.</p>

3.a. Prepoznae nastavna sredstva, opremu i prostor za vježbanje.	3.a. Povezuje određena nastavna sredstva s vrstom kretnih aktivnosti, elementarnih ili sportskih igara. 3.b. Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za tjelesnu aktivnost prema instrukcijama. 3.c. Odlaže nastavna sredstva i opremu na predviđeno mjesto. 3.d. Nabroji opasnosti od neadekvatne upotrebe i sortiranja sportske opreme.	3.a. Povezuje važnost upotrebe i pravilnog razvrstavanja nastavnih sredstava, opreme i prostora za tjelesnu aktivnost. 3.b. Poštuje pravila u održavanju rekvizita potrebnih za realizaciju nastavnih tema. 3.c. Predlaže mogućnosti sortiranja opreme na kraju kretnih aktivnosti. 3.d. Razlikuje sportske terene prema njihovoj namjeni.
--	--	---

## 2. OBLAST: Zdravi stilovi života

### 1. Komponenta: Aktivan život

„Mens sana in corpore sano.“ („U zdravom tijelu, zdrav duh.“)

Izraz se široko koristi u sportskom i obrazovnom kontekstu kako bi se izrazila teorija da je tjelesna aktivnost važan dio mentalnog i psihičkog blagostanja.

Latinska poslovica

„Najteža stvar kod vježbanja je započeti. Jednom, kada vježbaš redovno, najteža stvar je prestati.“

Erin Grej

#### Ishodi učenja:

- Procjenjuje važnost redovnih tjelesnih aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja.
- Primjenjuje redovnu tjelesnu aktivnost u svakodnevnom životu u skladu s biološkim potrebama čovjeka.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Vježnik:</b>		
1.a. Opisuje elemente redovne tjelesne aktivnosti (ili ilustruje šta za njega znači redovna tjelesna aktivnost). 1.b. Izabere opcije (npr. putem slikovnih prikaza) zbog čega je učešće u tjelesnim aktivnostima važno. 1.c Prepoznae karakteristike nepravilnog držanja tijela.	1.a. Navodi primjere tjelesnih aktivnosti koje doprinose poboljšanju i očuvanju zdravlja. 1.b. Nacrta primjere pravilnog i nepravilnog držanja tijela (npr. kriva kičma, ravna stopala, x noge).	1.a. Ocjenjuje lični napredak u redovnim aktivnostima putem šablonu koji je pripremio učitelj. 1.b. Nabroji posljedice nepravilnog držanja tijela.
2.a. Prepoznae „elementarne igre“ ili kretanja za razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, preciznost).	2.a. Demonstrira vježbe i pokrete kroz igru za razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, preciznost).	2.a. Povezuje tjelesne i sportske aktivnosti u cilju razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. 2.b. Prezentuje vlastite planove rada za razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, preciznost).

## 2. Komponenta: Prehrambene i higijenske navike

*„Ne prestajemo vježbati jer starimo – već ostarimo zato što smo prestali vježbati.“*

*Dr. Kenet Kuper*

*„Tvoja hrana biće tvoj lijek!“*

*Hipokrat*

*„Zavisnost ne ubija zavisnika. Ona ubija porodicu, djecu i ljudе koji su mu pokušali pomoći.“*

*Nepoznati autor*

### Ishodi učenja:

1. Primjenjuje znanja o značaju redovnog i pravilnog održavanja lične higijene i zaštite okoline.
2. Pridržava se principa pravilne i redovne ishrane.
3. Prepoznaće uticaj štetnih materija i aktivnosti na razvoj bolesti i različitih vrsta ovisnosti

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Prepoznaće pravila održavanja lične higijene (npr. ilustracija).</p> <p>1.b. Definiše pojam lična higijena.</p> <p>1.c. Određuje pravilan izbor odjeće i obuće za različite potrebe (fiskulturna sala, dvorište, odlazak na bazen, planinarenje).</p> <p>1.d. Prepoznaće načine zaštite okoline (npr. ilustracija, izrada piktograma i sl.).</p>	<p>1.a. Primjenjuje aktivnosti lične higijene u skladu s okolnostima i epidemiološkim preporukama (npr. COVID-19 i sl.).</p> <p>1.b. Prepoznaće važnost odgovornosti za higijenu oblaženja.</p> <p>1.c. Nabroji neželjene posljedice neadekvatne upotrebe toaleta.</p> <p>1.d. Navodi primjere odgovornog ponašanja kada je u pitanju briga o higijeni zdravlja.</p> <p>1.e. Primjenjuje aktivnosti ekoloških navika u prirodi.</p>	<p>1.a. Predviđa posljedice neredovnog održavanja higijene.</p> <p>1.b. Demonstrira primjenu provođenja higijene tijela.</p> <p>1.c. Nabroji posljedice nepravilne njegе tijela i neprovođenja higijene.</p> <p>1.d. Objasnjava mjere zaštite i načine uređenja sportskih igrališta i okoline.</p> <p>1.e. Predlaže aktivnosti na očuvanju okoline i podizanju ekološke svijesti u skladu s okolnostima (epidemiološke preporuke i sl.).</p>
<p>2.a. Definiše obrok, primjereno broj obroka i međuobroka.</p> <p>2.b. Razlikuje zdrave od nezdravih namirnica (hrana i piće).</p> <p>2.c. Prepoznaće uravnotežen režim ishrane na ilustracijama.</p>	<p>2.a. Sastavlja dnevni i sedmični zdrav jelovnik.</p> <p>2.b. Objasnjava važnost prvog jutarnjeg obroka.</p> <p>2.c. Objasnjava posljedice neredovnih obroka.</p> <p>2.d. Odabere preporučene namirnice za međuobrok (preporuka – donositi ih u školu).</p>	<p>2.a. Predlaže zdrav obrok u odnosu na sezonsku ponudu namirnica.</p> <p>2.b. Objasnjava važnost pijenja zdrave vode.</p> <p>2.c. Prepoznaće namirnice bogate skrivenim kalorijama („zamka u tanjiru“).</p>

	<p>2.e. Izdvaja za svakodnevnu upotrebu preporučene namirnice iz piramide zdrave ishrane.</p>	<p>2.d. Upoređuje namirnice iz svakodnevne ishrane s preporučenim namirnicama u piramidi zdrave ishrane.</p> <p>2.e. Povezuje piramidu zdrave ishrane s redovnom tjelesnom aktivnošću.</p>
3.a. Imenuje proizvode koji u sebi sadrže supstance koje ugrožavaju zdravlje i nastanak ili razvoj bolesti (cigaretе, alkoholna pićа).	<p>3.a. Navodi simptome nekontrolisane konzumacije proizvoda koji u sebi sadrže supstance koje ugrožavaju zdravlje i nastanak i razvoj bolesti (cigaretе, alkoholna pićа).</p> <p>3.b. Opisuje kako različiti oblici ovisnosti utiču na zdravlje.</p> <p>3.c. Navodi prednosti zdravih životnih navika.</p> <p>3.d. Prepoznaje opasnost od hemikalija i lijekova dostupnih u školskom okruženju.</p> <p>3.e. Povezuje važnost čitanja recepata za upotrebu različitih lijekova.</p>	<p>3.a. Opisuje posljedice nekontrolisane konzumacije proizvoda koji u sebi sadrže supstance koje ugrožavaju zdravlje i nastanak i razvoj bolesti (cigaretе, alkoholna pićа).</p> <p>3.b. Prepoznaјe uticaj medija na različite oblike ponašanja.</p> <p>3.c. Izdvaja različite vrste ovisnosti prema karakteristikama (droge, alkohol – npr. crtež sa navedenim vrstama ovisnosti – upisati karakteristike u prazna polja i sl.).</p> <p>3.d. Prepoznaјe negativne efekte kompjuterskih igrica na (slobodno) vrijeme.</p>

### 3. Komponenta: Međuljudski odnosi i tolerancija

*Redovna tjelesna aktivnost čini mozak otpornijim na stres.*

*„Za kreativnost je potrebna hrabrost.“*

*Anri Matis*

*„Svi sportovi moraju biti tretirani na bazi jednakosti.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nije važno pobijediti, važno je učestvovati!“*

*Pjer de Kuberten*

#### Ishodi učenja:

1. Izgrađuje svijest o odgovornom ponašanju prema sebi i drugima u radu i učenju.
2. Primjenjuje samokontrolu i samoprocjenu radi praćenja, vrednovanja i unapređivanja svog rada te ličnog rasta i razvoja.
3. Koristi socijalne vještine u rješavanju problema, suočavanju s konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
1.a. Imenuje školska pravila ponašanja. 1.b. Opisuje ponašanja koja pokazuju empatiju i poštovanje prava drugih. 1.c. Prepoznaće osobine koje mogu uticati na prijateljstvo.	1.a. Objasnjava postupke i osobine koje utiču na prijateljstvo. 1.b. Prepoznaće važnost poštivanja različitosti (dječak, djevojčica, slobodno vrijeme, sport). 1.c. Identifikuje prednosti učenja u parovima/grupama, ali i individualnog učenja.	1.a. Kritikuje svoje i ponašanje pojedinaca u radu i učenju u cilju stvaranja boljih međuodnosa. 1.b. Dramatizuje provođenje školskih pravila ponašanja. 1.c. Dramatizuje ponašanja koja razvijaju prijateljstvo. 1.d. Primjenjuje načine odgovornog ponašanja razvijajući prijateljstvo i saradnju u tjelesnim aktivnostima.
2.a. Primjenjuje pravila igre kada učestvuje u različitim zajedničkim aktivnostima. 2.b. Izvodi aktivnosti uvažavajući sličnosti i razlike među vršnjacima. 2.c. Pokazuje radost prema tuđim talentima i postignućima/uspjesima. 2.d. Prepoznaće vlastite emocionalne reakcije u različitim situacijama.	2.a. Predviđa posljedice kršenja pravila igre. 2.b. Objasnjava svoje osjećaje tokom tjelesnih aktivnosti (npr. porazi, uspjesi). 2.c. Upoređuje sebe sa drugim učenicima kada je u pitanju odgovorno ponašanje u radu i učenju. 2.d. Obrazlaže primjere samokontrole u zajedničkim aktivnostima u kojima su se uvažavale sličnosti i razlike među vršnjacima. 2.e. Preuzima odgovornost za nedolično ponašanje.	2.a. Samoprocjenjuje rad, rast i razvoj. 2.b. Predlaže načine vrednovanja i unapređenje svog rada, rasta i razvoja. 2.c. Primjenjuje pravila lijepog ponašanja u svim školskim situacijama. 2.d. Raspravlja o svojim postignućima (u učenju, takmičenjima, sportu općenito). 2.e. Sastavlja listu motivirajućih poruka o različitim životnim situacijama. 2.f. Objasnjava kako različiti izazovi mogu osnažiti osjećaje prema sebi i kako da budu ohrabrenje za nove izazove.
3.a. Prepoznaće pozitivno ponašanje u rješavanju različitih situacija. 3.b. Traži pomoć za sebe i druge u problemskim situacijama. 3.c. Uočava posljedice negativnog ponašanja u svakodnevnim životnim situacijama.	3.a. Koristi pozitivan način ponašanja kako bi riješio različite situacije. 3.b. Raspravlja o načinima rješavanja problema u svakodnevnim životnim situacijama. 3.c. Objasnjava načine pohvale i kritike i šta to za njega/nju znači.	3.a. Simulira tok rješavanja određene situacije. 3.b. Prepoznaće asertivne načine ponašanja u svakodnevnim životnim situacijama. 3.c. Uvažava druge i drugačije poštujući različita mišljenja, ideje, osjećaje.

<p>3.d. Opisuje ljudsko ponašanje navedeno kroz primjere (primjeri prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja).</p> <p>3.e. Prepoznaće tjelesne reakcije koje pokazuju da se osjećaju nelagodno i nesigurno.</p>	<p>3.d. Identificira osobe ili izvore informacija kojima može pristupiti ako ima ili vidi određene promjene u međuljudskim relacijama/ odnosima.</p> <p>3.e. Prepoznaće da nasilničko ponašanje može poprimiti različite oblike nasilja osim tjelesnog (npr. verbalno, emocionalno).</p> <p>3.f. Identificira uloge i odgovornosti pojedinaca u grupi pri planiranju strategija.</p>	<p>3.d. Imitira vještine primjerene komunikacije (npr. različiti skečevi).</p> <p>3.e. Usklađuje ponašanje u različitim situacijama/ prilikama (npr. tako da odgovara prihvatljivim oblicima ponašanja).</p>
---	--	--

#### 4. Komponenta: Zaštita i sigurnost

*„Nikad zapravo ne igrate protivnika. Igrate sebe, svoje vlastite najviše standarde, a kad dosegnete svoje granice, to je prava radost.“*

Artur Aše

*„Odgovorni smo za pomoć onima oko sebe i drugima u nevolji.“*

Virdžinija Vilijams

*„Kao što je u sportu, tako je i u životu. Treba pogledati, treba razmišljati, treba se kretati, treba pronaći prostor, treba pomoći drugima. Na kraju je vrlo jednostavno.“*

Johan Kroj

#### Ishodi učenja:

- Koristi mjere sigurnosti i zaštite sebe i drugih tokom tjelesnih aktivnosti.
- Prilagođava načine pružanja prve pomoći u urgentnim situacijama sebi i drugima u skladu sa okolnostima i kapacitetima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Imenuje opasne situacije prilikom vježbanja (npr. razvezane pertle, guranje prilikom trčanja, podapinjanje, penjanje na sprave bez zaštite, skakanje sa sprava bez zaštite i sl.) .</p> <p>1.b. Poznaje osnovna prava i obaveze djece u procesu vježbanja (npr. pravo na zaštitu, pravo na učešće).</p>	<p>1.a. Objasnjava važnost mjera u slučaju virusnih oboljenja (karantena, pranje ruku, poštivanje svih donesenih pravila i mjera).</p> <p>1.b. Prepoznaće primjere nedoličnog navijanja na sportskim terenima.</p> <p>1.c. Povezuje zaštitnu opremu s određenim sportskim disciplinama (npr. učitelj ponudi crteže zaštitne opreme i sportskih disciplina te on spaja parove ili ih povezuje strelicama).</p>	<p>1.a. Upozorava druge učenike na sigurnost i mjere zaštite sebe i drugih tokom tjelesnih aktivnosti.</p> <p>1.b. Ilustruje doživljaje ili događaje kojim iskazuje važnost zaštite sebe i drugih tokom vježbanja.</p> <p>1.c. Postavlja odgovarajuća pitanja u vezi sa svojim stavovima o sigurnosti i zaštiti.</p> <p>1.d. Razlikuje pojmove huliganstvo i vatreni/ strastveni navijač.</p>

	<p>1.d. Identificuje opasnosti konzumiranja određene hrane prilikom tjelesnih aktivnosti (žvaka, bombona, lizalo).</p>	<p>1.e. Predlaže mjere zaštite potrebne za školske izlete i odlaske u prirodu.</p> <p>1.f. Navede posljedice nepoštivanja predloženih mjera zaštite (npr. u fiskulturnim salama, sportskim terenima, bazenima).</p> <p>1.g. Upoređuje postupke prema mogućim opasnostima (npr. zašto je u slučaju zemljotresa opasnije ići liftom nego stepenicama, tj. koliko su važne prve reakcije).</p>
<p>2.a. Nabraja situacije u kojima je neophodna pomoć (krvarenje, grčevi, padovi, udarci, epileptični napadi).</p> <p>2.b. Nabraja različite primjere za podršku bolesnom drugu/učeniku.</p> <p>2.c. Nabraja moguće prirodne katastrofe (zemljotres, poplava, požar).</p>	<p>2.a. Navodi primjere protokola; koga treba pozvati u urgentnom slučaju (učiteljicu, hitnu pomoć, brojeve telefona - 122,123,121).</p> <p>2.b. Objasnjava važnost pružanja prve pomoći u urgentnim situacijama.</p> <p>2.c. Ilustruje vlastiti komplet prve pomoći prema uobičajenim karakteristikama (makazice, zavoj, selotejp, dezinfekciono sredstvo).</p>	<p>2.a. Demonstrira osnovne aktivnosti prve pomoći sebi i drugima u skladu sa okolnostima i kapacitetima.</p> <p>2.b. Demonstrira potrebne aktivnosti kada je u pitanju zaustavljanje krvarenja iz nosa.</p> <p>2.c. Primjenjuje proceduru i protokol ponašanja u situacijama elementarnih nepogoda.</p> <p>2.d. Predlaže preventivne mjere koje treba koristiti kako na nastavi tako i na vannastavnim aktivnostima (različiti sportski i drugi tereni u/gdje provode svoje slobodno vrijeme) u cilju prevencije povreda.</p>

**STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA ZA TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE,  
KRAJ ŠESTOG RAZREDA OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

1. OBLAST: Tjelesna aktivnost		
1. Komponenta: Antropološka obilježja		
<p>„Država se zaista može nazvati sportskom kada većina njenih ljudi osjeća ličnu potrebu za sportom.“</p> <p style="text-align: right;"><i>Pjer de Kuberten</i></p> <p>„Nijedan građanin nema pravo biti amater kada je u pitanju tjelesna aktivnost. Kakva je sramota za čovjeka da dočeka starost, a da nikad ne vidi snagu i ljepotu za koju je njegovo tijelo sposobno.“</p> <p style="text-align: right;"><i>Sokrat</i></p>		
<b>Ishodi učenja:</b>		
<p>1. Analizira vlastita antropološka obilježja.</p> <p>2. Procjenjuje dobivene rezultate testiranja antropoloških obilježja.</p>		
OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Povezuje određene instrumentarije s potrebama antropometrijskih mjeranja.</p> <p>1.b. Primjenjuje pravila lijepog ponašanja (fair play) u igri i svim drugim tjelesnim aktivnostima.</p>	<p>1.a. Razlikuje instrumentarij za antropološka mjerena.</p> <p>1.b. Upoređuje svoje rezultate sa srednjom vrijednošću (aritmetička sredina na datom nizu rezultata).</p> <p>1.c. Koristi dostupni instrumentarij mjerena za određivanje antropometrijskih obilježja.</p> <p>1.d. Objasnjava pojam agresije na sportskim terenima.</p>	<p>1.a. Izračunava razliku između vlastitih i drugih rezultata motoričkih vještina.</p> <p>1.b. Objasnjava uticaj različitih faktora na antropološka obilježja.</p> <p>1.c. Povezuje značaj antropoloških obilježja sa pojedinim sportskim granama (npr. visina - preduslov za bavljenje košarkom, fleksibilnost - gimnastika, ples).</p> <p>1.d. Pokazuje pribranost u svim sportskim situacijama.</p> <p>1.e. Predlaže načine prevazilaženja neprimjerenog ponašanja na sportskim događajima.</p>
<p>2.a. Prepoznaže važnost korištenja rezultata motoričkih testiranja u svrhu poboljšanja funkcionalnih i motoričkih sposobnosti.</p>	<p>2.a. Objasnjava motoričke sposobnosti navodeći primjere iz sporta.</p> <p>2.b. Objasnjava uticaj učenja i vježbanja na dobivene rezultate.</p>	<p>2.a. Razlikuje testove za razvoj motoričkih sposobnosti.</p> <p>2.b. Predlaže vježbe za poboljšanje vlastitih antropoloških obilježja.</p> <p>2.c. Pravi plan za razvoj antropoloških obilježja.</p>

2.b. Zapisuje rezultate antropoloških mjerena u kartone tjelesnog rasta i razvoja uz podršku nastavnika.	2.c. Objasnjava uzroke različitosti u individualnim sposobnostima učenika predlažući načine njihovog poboljšanja.	2.d. Objasnjava važnost testiranja antropoloških obilježja.
--	---	---

## 2. Komponenta: Teoretsko-motorička znanja i dostignuća

„Ko misli da nema vremena za vježbe, prije ili kasnije će imati vremena za bolest.“

Edvard Stenli

„Nemoj misliti o početku utrke, razmišljaj o završetku i postignućima.“

Jusejn Bolt

### Ishodi učenja:

- Primjenjuje teoretsko-motorička znanja i postignuća iz područja sporta u skladu sa vlastitim mogućnostima.
- Utvrđuje temeljne zakonitosti na području opterećenja u tjelesnim aktivnostima (režim rada i odmora).
- Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za tjelesne aktivnosti na primjeren način.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Poznaje osnovna pravila sportskih igara (npr. rukomet, košarka).</p> <p>1.b. Demonstrira motorička znanja odabранe sportske aktivnosti na pravilan način.</p> <p>1.c. Ilustruje sportske terene individualnih i timskih sportova koristeći pano.</p>	<p>1.a. Pokazuje ciklične strukture kretanja (npr. atletika, skijanje, biciklizam).</p> <p>1.b. Određuje takтику u cikličnim kretanjima u cilju postizanja boljih rezultata.</p> <p>1.c. Primjenjuje osnovne tehničke elemente u odabranoj sportskoj aktivnosti kroz igru.</p> <p>1.d. Objasnjava svrhu tjelesne aktivnosti i vježbe.</p> <p>1.e. Izvodi rutinsko vježbanje koje uključuje različite tehnike skakanja i povezivanja pokreta.</p> <p>1.f. Objasnjava važnost i ulogu sudija i pravila u izabranom sportu navodeći primjer.</p>	<p>1.a. Primjenjuje kompleksne strukture kretanja (npr. rukomet, košarka).</p> <p>1.b. Kombinuje osnovne tehničke elemente u odabranoj sportskoj aktivnosti.</p> <p>1.c. Kreira prosti konvencionalni sastav/koreografiju (npr. ritmika, ples, gimnastika).</p> <p>1.d. Izvršava radnje s povećanom efikasnošću, sigurnošću i okretnošću u zadanim tematskim poligonima.</p> <p>1.e. Demonstrira osnovne pokrete suđenja u odabranoj sportskoj aktivnosti (npr. pokaže način dosuđivanja koraka u košarci ili nošene lopte u odbojci).</p> <p>1.f. Izvodi proste vježbe na tlu i na spravama (npr. gimnastika, ritmička gimnastika).</p>

		<p>1.g. Primjenjuje osnovna pravila u suđenju (npr. učenik ima ulogu glavnog sudsije, pomoćnog sudsije, linijskog sudsije - može čak i uloga trenera ili uloga nastavnika).</p> <p>1.h. Vodi istraživanje o sportskim postignućima iz određene sportske discipline u svojoj školi ili bližoj okolini s ciljem promocije i važnosti sportskih postignuća.</p>
<p>2.a. Povezuje uticaj tjelesne vježbe na opterećenje organizma.</p> <p>2.b. Povezuje različita stanja zdravlja s određenim tjelesnim pokretima.</p> <p>2.c. Nabroji negativne posljedice neaktivnosti ili pretjerane aktivnosti.</p>	<p>2.a. Opravdava stavove o zdravstvenim prednostima adekvatne primjene tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.b. Imenuje spoljašnje faktore koji utiču na plan i program redovnog vježbanja.</p> <p>2.c. Objasnjava važnost redovnog vježbanja za lokomotorni sistem.</p>	<p>2.a. Preporučuje plan redovnog vježbanja za sebe i svoje vršnjake.</p> <p>2.b. Analizira rezultate dobivene praćenjem vlastitih rezultata (dnevnik rada, različite aplikacije).</p> <p>2.c. Raspravlja o ulozi pravilnog doziranja opterećenja u tjelesnom vježbanju.</p>
<p>3.a. Razlikuje nastavna sredstva, opremu i prostor za sportsku aktivnost.</p>	<p>3.a. Povezuje različite sportske discipline s različitim prostornim okruženjima.</p> <p>3.b. Izabere rekvizite prema određenim sportskim potrebama.</p> <p>3.c. Koristi se pomagalima i rekvizitima u motoričkim i složenim štafetnim igrama.</p>	<p>3.a. Predviđa moguće posljedice neadekvatne upotrebe opreme.</p>

## 2. OBLAST: Zdravi stilovi života

### 1. Komponenta: Aktivan život

*„Mens sana in corpore sano.“ („U zdravom tijelu, zdrav duh.“)*

Izraz se široko koristi u sportskom i obrazovnom kontekstu kako bi se izrazila teorija da je tjelesna aktivnost važan dio mentalnog i psihičkog blagostanja.

*Latinska poslovica*

*„Najteža stvar kod vježbanja je započeti. Jednom kada vježbaš redovno, najteža stvar je prestati.“*

*Erin Grej*

#### Ishodi učenja:

1. Procjenjuje važnost redovnih tjelesnih aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja.
2. Primjenjuje redovnu tjelesnu aktivnost u svakodnevnom životu u skladu s biološkim potrebama čovjeka.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Navodi primjere tjelesnih aktivnosti u prirodi koje utiču na očuvanje i unapređenje ljudskog zdravlja.</p> <p>1.b. Povezuje važnost korektivnih vježbi i pravilnog držanja tijela.</p> <p>1.c. Prepoznaže važnost redovnog vježbanja u cilju očuvanja zdravlja.</p> <p>1.d. Objasnjava važnost adekvatne pripreme organizma za tjelesne aktivnosti.</p>	<p>1.a. Primjenjuje korektivne vježbe za pravilno držanje tijela.</p> <p>1.b. Objasnjava važnost vježbanja u svrhu prevencije deformiteta (kičmenog stuba, ravna stopala).</p> <p>1.c. Razlikuje deformitete kičmenog stuba (lordoza, kifoza, skolioza) navodeći njihove karakteristike.</p> <p>1.d. Demonstrira nepravilne položaje tijela koji se mogu vidjeti u svakodnevnim životnim situacijama.</p> <p>1.e. Objasnjava važnost redovnog vježbanja u cilju razvijanja tjelesne kulture o zdravim stilovima života.</p>	<p>1.a. Kombinuje vježbe i aktivnosti za samokorekciju i pravilno držanje tijela.</p> <p>1.b. Navodi primjere tjelesnih aktivnosti u prirodi koje utiču na očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi.</p> <p>1.c. Izvodi vježbe korektivne gimnastike u svrhu prevencije i korekcije deformiteta kičmenog stuba.</p> <p>1.d. Ocjenjuje važnost vlastitog napretka prateći dnevnik rada.</p> <p>1.e. Objasnjava važnost/potrebu usklađenosti ishrane i redovne tjelesne aktivnosti.</p>
<p>2.a. Pokazuje vježbe za razvoj motoričkih sposobnosti (ravnoteža, fleksibilnost, brzina, snaga i izdržljivost).</p> <p>2.b. Razlikuje vježbe preciznosti i ravnoteže.</p> <p>2.c. Demonstrira kako pravilno podizati i nositi predmete.</p>	<p>2.a. Povezuje različite vježbe u kretnim aktivnostima u cilju razvoja motoričkih sposobnosti.</p> <p>2.b. Demonstrira vježbe diafragmalnog disanja za odmor i opuštanje.</p> <p>2.c. Pokazuje vježbe istezanja za odmor i opuštanje tijela (npr. nakon tjelesnih aktivnosti, sportskih igara).</p>	<p>2.a. Koristi tjelesne i sportske aktivnosti, prateći srčanu frekvenciju.</p> <p>2.b. Objasnjava odnos između srca i pluća tokom tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.c. Upoređuje promjene u pulsu prije, za vrijeme i poslije tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.d. Primjenjuje pripremne vježbe i vježbe opuštanja na kraju tjelesnih aktivnosti.</p> <p>2.e. Objasnjava svrhu zagrijavanja prije tjelesne aktivnosti i hlađenja nakon tjelesne aktivnosti.</p>

## 2. Komponenta: Prehrambene i higijenske navike

*„Ne prestajemo vježbati jer starimo – već ostarimo zato što smo prestali vježbati.“*

*Dr Kenet Kuper*

*„Tvoja hrana biće tvoj lijek!“*

*Hipokrat*

*„Zavisnost ne ubija zavisnika. Ona ubija porodicu, djecu i ljudе koji su mu pokušali pomoći.“*

*Nepoznati autor*

### Ishodi učenja:

1. Primjenjuje znanja o značaju redovnog i pravilnog održavanja lične higijene i zaštite okoline.
2. Pridržava se principa pravilne i redovne ishrane.
3. Prepoznaјe uticaj štetnih materija i aktivnosti na razvoj bolesti i različitih vrsta ovisnosti.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Razlikuje tjelesne aktivnosti koje unapređuju ljudsko zdravlje od onih koje štete ljudskom zdravlju.</p> <p>1.b. Razlikuje promjene u pubertetu i njihov uticaj na održavanje lične higijene (prekomjerno znojenje, pojava ciklusa kod djevojčica, akne).</p> <p>1.c. Navodi različita ekološka udruženja i mogućnost uključivanja pojedinaca u njih.</p>	<p>1.a. Povezuje tjelesne aktivnosti sa zaštitom okoline.</p> <p>1.b. Objasnjava postupke primjene osnovnih mjera zaštite radi sprečavanja širenja virusnih oboljenja.</p> <p>1.c. Raspravlja o važnosti higijene očiju (prašina, dim, hemikalije), npr. ostavljanje naočala na određeno mjesto, mijenjanje sočiva (čiste ruke, lična sočiva itd.).</p> <p>1.d. Klasificira načine širenja virusnih i bakterijskih bolesti.</p> <p>1.e. Povezuje važnost vakcinacije sa prevencijom virusnih oboljenja.</p>	<p>1.a. Upoređuje karakteristike i prednosti između tjelesnih aktivnosti koje se obavljaju u prirodnjoj sredini i aktivnosti koje se rade u urbanoj/izgrađenoj (češće zagađenoj) sredini.</p> <p>1.b. Povezuje zdrav izgled kože sa redovnim održavanjem lične higijene.</p> <p>1.c. Povezuje ekološke poremećaje u okolini sa zdravljem ljudi.</p>
<p>2.a. Prepoznaјe vrste nutrijenata, navodeći mogućnost njihove upotrebe u redovnoj ishrani.</p> <p>2.b. Priprema/osmišljava recept za međuobrok prema uputama.</p> <p>2.c. Objasnjava važnost i potrebu za međuobrocima.</p>	<p>2.a. Kreira jelovnik od sezonskog voća i povrća za svakodnevni život.</p> <p>2.b. Objasnjava važnost dovoljnog unosa tekućine za vrijeme tjelesnih aktivnosti.</p> <p>2.c. Navodi moguće uzroke nepravilne ishrane.</p> <p>2.d. Nabroji najčešće bolesti sistema organa za varenje.</p>	<p>2.a. Nabroji nutrijente prema porijeklu.</p> <p>2.b. Prepoznaјe promjene u vitalnim funkcijama ljudskog organizma.</p> <p>2.c. Određuje dnevni ritam pravilne ishrane i unosa tekućine.</p>

	<p>2.e. Razlikuje vrste ishrane (veganizam, vegetarijanstvo).</p> <p>2.f. Objasnjava da su potrebe za unosom vitamina i minerala povezane s potrošnjom energije.</p>	<p>2.d. Objasnjava važnost prilagođavanja ishrane određenom podneblju i vremenskim uslovima (npr. godišnjim dobima).</p> <p>2.e. Povezuje uzrokovane simptome bolesti sa nepravilnom ishranom (npr. dijabetes, anemija, gojaznost).</p>
<p>3.a. Navodi primjere opasnosti po zdravlje čovjeka (npr. pušenje, alkohol, narkotici, ovisnost o internetu).</p> <p>3.b. Navodi zakonska ograničenja za upotrebu nedozvoljenih supstanci (npr. kupovina alkohola, cigareta, konzumiranje alkohola, zloupotreba droga).</p>	<p>3.a. Objasnjava uticaj i upotrebu narkotika na život pojedinca i zajednice.</p> <p>3. b. Prepoznaje na konkretnim primjerima rizike povezane s upotrebom nedozvoljenih opojnih sredstava.</p>	<p>3.a. Razlikuje vrste ovisnosti (psihička, tjelesna).</p> <p>3.b. Raspravlja o simptomima različitih vrsta ovisnosti.</p> <p>3.c. Provodi projektnu ideju u cilju informisanja okruženja o negativnim posljedicama ovisnosti.</p>

### 3. Komponenta: Međuljudski odnosi i tolerancija

*Redovna tjelesna aktivnost čini mozak otpornijim na stres.*

*„Za kreativnost je potrebna hrabrost.“*

*Anri Matis*

*„Svi sportovi moraju biti tretirani na bazi jednakosti.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nije važno pobijediti, važno je učestvovati!“*

*Pjer de Kuberten*

#### Ishodi učenja:

1. Izgrađuje svijest o odgovornom ponašanju prema sebi i drugima u radu i učenju.
2. Primjenjuje samokontrolu i samoprocjenu radi praćenja, vrednovanja i unapređivanja svog rada te ličnog rasta i razvoja.
3. Koristi socijalne vještine u rješavanju problema, suočavanju sa konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Objasnjava ponašanje koje pokazuje empatiju i poštivanje prava drugih.</p> <p>1.b. Primjenjuje školska pravila u odgovornom ponašanju.</p>	<p>1.a. Identificira uloge i odgovornost pojedinaca u grupi/odjeljenju u planiranju strategija u igri.</p> <p>1.b. Prepoznaje da nasilničko ponašanje može imati različite oblike, osim tjelesnog, npr. psihički oblik.</p>	<p>1.a. Predviđa kako se drugi učenici mogu osjećati u izazovnim situacijama vodeći razgovor o načinima podrške tim učenicima.</p> <p>1.b. Predlaže različite načine za uspostavljanje dobrih odnosa u odjeljenju (npr. stablo dobrih odnosa, povezivanje, plakati).</p>

	<p>1.c. Pokazuje spremnost za dijeljenje istih ciljeva i vrijednosti.</p> <p>1.d. Prepoznaće na koji način individualne karakteristike i timski rad doprinose postizanju uspjeha u tjelesnim aktivnostima.</p>	<p>1.c. Preuzima odgovornost za neprimjereno ponašanje.</p>
<p>2.a. Identificira vanjske faktore koji doprinose razvoju ličnog identiteta (porodica, prijatelji, škola).</p> <p>2.b. Prepoznaće tjelesne reakcije koje ukazuju na to da se neko osjeća nelagodno ili nesigurno.</p> <p>2.c. Prepoznaće različite oblike zlostavljanja (npr. tjelesno, emocionalno, sajber nasilje).</p>	<p>2.a. Prepoznaće lične emocionalne reakcije i njihove nivoje razvoja u različitim situacijama.</p> <p>2.b. Primjenjuje vještine učenja u novim situacijama.</p>	<p>2.a. Preporučuje načine pozitivne reakcije na izazove i neuspjehu (npr. kao što je razgovor sa samim sobom).</p> <p>2.b. Analizira svoja postignuća u cilju unapređenja vlastitih znanja i vještina.</p> <p>2.c. Istražuje kako se lični i kulturni identiteti mijenjaju vremenom.</p>
<p>3.a. Primjenjuje socijalne vještine u rješavanju problema i donošenju odluka.</p>	<p>3.a. Objasnjava na koji način različiti izazovi mogu osnažiti pozitivne osjećaje o sebi i biti poticaj za nove izazove.</p> <p>3.b. Koristi pozitivno ponašanje i neverbalne komunikacijske vještine u cilju rješavanja različitih situacija.</p> <p>3.c. Raspravlja o „cijeni popularnosti“ među vršnjacima.</p>	<p>3.a. Pokazuje istražnost u novim aktivnostima ispitujući na koji način ona može imati pozitivne rezultate i osnažiti identitet.</p> <p>3.b. Pokazuje asertivne načine ponašanja u igri i takmičenjima.</p> <p>3.f. Kreira poster prezentacija u cilju podizanja svijesti o važnosti nenasilnog ponašanja i jačanja dobro uspostavljenih socio-emocionalnih vještina.</p>

#### 4. Komponenta: Zaštita i sigurnost

*„Nikad zapravo ne igrate protivnika. Igrate sebe, svoje vlastite najviše standarde, a kad dosegnete svoje granice, to je prava radost.“*

Artur Aše

*„Odgovorni smo za pomoći onima oko sebe i drugima u nevolji.“*

Virdžinija Vilijams

*„Kao što je u sportu, tako je i u životu. Treba pogledati, treba razmišljati, treba se kretati, treba pronaći prostor, treba pomoći drugima. Na kraju je vrlo jednostavno.“*

Johan Kroff

#### Ishodi učenja:

- Koristi mjere sigurnosti i zaštite sebe i drugih tokom tjelesnih aktivnosti.
- Prilagođava načine pružanja prve pomoći sebi i drugima u skladu sa okolnostima i kapacitetima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Prepoznae simptome virusnih oboljenja, pandemija, epidemija (npr. COVID-19).</p> <p>1.b. Objasnjava potencijalno rizična i sigurna mesta u slučaju zemljotresa.</p> <p>1.c. Prepoznae različite vrste navijanja (npr. putem novinskih članaka ili online izvora).</p> <p>1.d. Objasnjava načine nedoličnog ponašanja na sportskim susretima, u igri, školskim takmičenjima.</p> <p>1.e. Razlikuje amatersku zaštitnu opremu od profesionalne opreme za određene sportske discipline (biciklizam, planinarenje, skijanje).</p> <p>1.f. Objasnjava pravila za upotrebu zaštitne opreme u pojedinim sportskim disciplinama.</p>	<p>1.a. Demonstrira zašto je važno pranje ruku sapunom i vodom 20 sekundi.</p> <p>1.b. Demonstrira mjere zaštite od zemljotresa.</p> <p>1.c. Klasifikuje navijače prema određenim namjerama i društvenim pojavama.</p> <p>1.d. Raspravlja o mogućim sankcijama za nedolično ponašanje u igri, takmičenju, sportskim susretima.</p> <p>1.e. Primjenjuje pravila ponašanja u svim situacijama i prilikama.</p> <p>1.f. Povezuje različite vrste zaštitne opreme sa različitim uslovima za tjelesne aktivnosti i sportske discipline.</p> <p>1.g. Prepoznae pravednost i pravičnost u svim kretnim aktivnostima, igri i takmičenjima (inkluzivnost, diskriminacija).</p> <p>1.h. Predlaže načine ponašanja na igralištu omogućavajući sigurnosne mjere za sebe i druge.</p>	<p>1.a. Objasnjava važnost vakcinacije u zaštiti od virusnih oboljenja.</p> <p>1.b. Istražuje različite izvore informacija da bi došao do aktuelnih događaja i mera kada je u pitanju pandemija.</p> <p>1.c. Predlaže mjeru za zaštitu zdravlja u vlastitom okruženju.</p> <p>1.d. Analizira postere ili tekstove u kojima su data visokorizična ponašanja, ukazujući na ispravno ponašanje (npr. nastavnik dolazi u školu prehladen; kiše i pokriva usta rukom; rukuje se s kolegom; briše ruke maramicom i odlazi na čas. Šta je rizično u ponašanju nastavnika? Šta je trebao uraditi?).</p> <p>1.e. Analizira nasilje i nedolično ponašanje na sportskim terenima u svom i širem okruženju.</p> <p>1.f. Predviđa posljedice rizičnog ponašanja tokom tjelesnih aktivnosti.</p>
<p>2.a. Nabroji različite vrste prve pomoći.</p> <p>2.b. Poreda postupke pružanja prve pomoći po važnosti.</p> <p>2.c. Prepoznae situacije u kojima je potrebna prva pomoć i traženje podrške za tretiranje ozljede (npr. nastavnik, hitna pomoć 122, civilna zaštita, policija).</p>	<p>2.a. Objasnjava na primjerima moguće nepredviđene situacije u svrhu pružanja prve pomoći.</p> <p>2.b. Navodi osnove ponašanja u pružanju prve pomoći (npr. ostati pribran/miran, zvati pomoć, utvrditi prioritete povreda).</p> <p>2.c. Nabroji potrebna sredstva za pružanje prve pomoći u nepredviđenim situacijama.</p> <p>2.d. Navodi redoslijed pružanja prve pomoći.</p>	<p>2.a. Pokazuje kako zaustaviti krvarenje iz nosa (npr. demonstrira položaje glave, tijela, ruku, način disanja).</p> <p>2.b. Opisuje potrebno djelovanje u okviru prve pomoći za manje ozljede (npr. posjekotina, ogrebotina).</p> <p>2.c. Procjenjuje važnost adekvatnog pružanja prve pomoći na konkretnim primjerima.</p>

# STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA ZA TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE, KRAJ DEVETOGODIŠNJEGL ODGOJA I OBRAZOVANJA

## 1. OBLAST: Tjelesna aktivnost

### 1. Komponenta: Antropološka obilježja

*„Država se zaista može nazvati sportskom kada većina njenih ljudi osjeća ličnu potrebu za sportom.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nijedan građanin nema pravo da bude amater kada je u pitanju tjelesni trening. Kakva je sramota za čovjeka da dočeka starost, a da nikad ne vidi snagu i ljepotu za koju je njegovo tijelo sposobno.“*

*Sokrat*

#### Ishodi učenja:

1. Analizira vlastita antropološka obilježja.
2. Procjenjuje dobivene rezultate testiranja antropoloških obilježja.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Razlikuje antropološka obilježja (antropološke karakteristike, motoričke sposobnosti, funkcionalne sposobnosti).</p> <p>1.b. Objašnjava antropometrijske dimenzije na vlastitom tijelu.</p>	<p>1.a. Poreda po važnosti rezultate antropoloških istraživanja u zavisnosti od ličnih sportskih prioriteta.</p> <p>1.b. Objasnjava značaj vanjskih faktora na antropometrijska mjerena (tehnika antropometrijskih mjerena, broj i uslovi mjerena, izbor parametara, izbor mjernih instrumenata).</p> <p>1.c. Objasnjava posljedice neprimjereno ponašanja na sportskim terenima (ljutnja, neprimjereno rječnik, huliganizam).</p>	<p>1.a. Identificuje na slikovnom prikazu osnovne antropometrijske dimenzije (longitudinalna, transverzalna, tjelesna masa i zapremina, potkožno masno tkivo).</p> <p>1.b. Vrednuje vlastita antropometrijska obilježja praveći plan za naredne aktivnosti.</p> <p>1.c. Predlaže načine za rješavanje konfliktih situacija uz donošenje najboljih odluka za obje strane.</p> <p>1.d. Animira vršnjake za učešće u tjelesnim aktivnostima.</p>
<p>2.a. Objašnjava važnost praćenja funkcionalnih sposobnosti.</p> <p>2.b. Klasificuje vježbe na temelju anaerobnih i aerobnih principa rada.</p> <p>2.c. Nabroji faktore koji utiču na funkcionalne sposobnosti.</p>	<p>2.a. Ustanovi sličnosti i razlike između motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.</p> <p>2.b. Povezuje funkcionisanje mišića sa unosom hranjivih materija, tekućine, kisika koji su neophodni za stvaranje energije.</p>	<p>2.a. Procjenjuje svoje funkcionalne sposobnosti u odnosu na druge.</p> <p>2.b. Razlikuje svrhu i značaj aerobnih i anaerobnih aktivnosti.</p> <p>2.c. Objasnjava odnos između srca, pluća, mišića, krvi i kiseonika tokom tjelesne aktivnosti.</p>

	<p>2.c. Povezuje određene morfološke karakteristike kao temelj za bavljenje određenim granama sporta (npr. putem mape uma ili grafikona).</p> <p>2.d. Primjenjuje tehnike disanja u cilju poboljšanja funkcionalnih sposobnosti.</p> <p>2.e. Organizuje aktivnosti na temelju dobivenih rezultata testiranja antropoloških obilježja.</p> <p>2.f. Pokazuje razumijevanje simetrije, oblika i uglova pri izvođenju vještina pokreta, ravnoteže i slijeda pokreta.</p>	<p>2.d. Objasnjava uticaj endogenih i egzogenih faktora na morfološke karakteristike (npr. genetski faktori, endokrini faktori, spolna obilježja).</p> <p>2.e. Odbrani stavove o uticaju redovnih tjelesnih aktivnosti na morfološke karakteristike (regulacija tjelesne mase, regulacija mišićne mase, gustina kostiju).</p> <p>2.f. Demonstrira na koji način tijelo može apsorbovati silu (sila i kretanje - brzina, masa, akceleracija).</p> <p>2.g. Prezentuje rezultate rada koristeći različite forme predstavljanja (prezentacija, film, dijagram).</p> <p>2.h. Predlaže smjernice za poboljšanje dobijenih rezultata.</p>
--	--	--

## 2. Komponenta: Teoretsko-motorička znanja i dostignuća

„Ko misli da nema vremena za vježbe, prije ili kasnije će imati vremena za bolest.“

Edvard Stenli

„Nemoj misliti o početku utrke, razmišljaj o završetku i postignućima.“

Jusejn Bolt

### Ishodi učenja:

- Primjenjuje teoretsko-motorička znanja i dostignuća iz područja sporta u skladu sa vlastitim mogućnostima.
- Utvrđuje temeljne zakonitosti na području opterećenja u tjelesnim aktivnostima (režim rada i odmora).
- Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za tjelesnu aktivnost na primjeren način.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Poznaje pravila sportskih igara (npr. sportovi s loptom - odbojka, košarka).</p> <p>1.b. Primjenjuje odabране tehničke elemente individualnih i timskih sportova u igri poštujući pravila igre.</p>	<p>1.a. Demonstrira/izvodi vježbe zagrijavanja i istezanja.</p> <p>1.b. Povezuje elemente tehnike sa osnovama taktike u igri.</p> <p>1.c. Povezuje ciklična kretanja u različitim sportovima (atletika, plivanje, biciklizam, skijanje).</p>	<p>1.a. Objasnjava funkciju lokomotornog aparata.</p> <p>1.b. Izabere/izdvaja vježbe za određene mišićne grupe.</p> <p>1.c. Povezuje jačanje određenih mišićnih grupa za razvoj motoričkih sposobnosti.</p>

<p>1.c. Demonstrira elemente usvojenih motoričkih znanja iz određenih sportskih tema.</p> <p>1.d. Prenosi naučene vještine u jednoj situaciji na drugu situaciju kretanja.</p> <p>1.e. Objasnjava ulogu uvođenja (VAR, CHALLENGE) tehnologije u odnosu na prethodni način suđenja – subjektivnost i objektivnost suđenja.</p>	<p>1.d. Demonstrira složene vježbe na podu i na spravama (gimnastika).</p> <p>1.e. Koristi različite tehnike trčanja, skakanja i bacanja (npr. atletika).</p> <p>1.f. Upoređuje načine suđenja i pravila izabranih sportova navodeći primjer (npr. poređenje suđenja u rukometu i gimnastici).</p>	<p>1.d. Primjenjuje tehničke elemente i osnove taktike u takmičenju. (Pojašnjenje: „u takmičenju“ se odnosi na situacijski moment u školskim takmičenjima gdje učenik učestvuje u uslovima koji su u ravni sa realnim uslovima; taj takmičarski moment je napredni nivo).</p> <p>1.e. Koristi principe napada i odbrane pri planiranju i primjeni složenih timskih strategija.</p> <p>1.f. Osmišljava tehničko-taktičke zadatke na primjerima u igri.</p> <p>1.g. Primjenjuje kompleksne strukture kretanja (odbojka, nogomet).</p> <p>1.h. Kreira vlastite koreografije (ples, igra) koristeći sadržajne princip (npr. nastavnik ponudi motive).</p> <p>1.i. Koristi tehniku kombinujući pokrete različitih gimnastičkih stilova.</p> <p>1.j. Primjenjuje osnovna pravila suđenja uz podršku nastavnika.</p>
<p>2.a. Prati funkcionalne promjene na temelju rezultata mjerena pulsa.</p> <p>2.b. Objasnjava aerobni i anaerobni režim rada navodeći primjere.</p> <p>2.c. Reaguje na povratno mišljenje nastavnika ili vršnjaka u svrhu usavršavanja vježbe.</p>	<p>2.a. Prepoznaće načine i vrijeme za odmor.</p> <p>2.b. Prepoznaće zone opterećenja u treningu prema vrijednostima pulsa. (npr. zona ciljane frekvencije srca za aerobne treninge).</p> <p>2.c. Ukazuje na uzroke pojave upale mišića.</p> <p>2.d. Pokazuje kako ublažiti pojavu grčeva u mišićima.</p> <p>2.e. Mjeri frekvenciju srca u mirovanju na ruci i vratu.</p>	<p>2.a. Mjeri frekvenciju srca tokom tjelesne aktivnosti (prije aktivnosti, tokom aktivnosti i po završetku aktivnosti) koristeći grafikon.</p> <p>2.b. Bilježi ili zapisuje frekvenciju srca tokom tjelesne aktivnosti u karton.</p> <p>2.c. Predlaže aktivnosti i mјere koje imaju prevenciju i ublažavaju simptome upale mišića ili ih potpuno eliminišu.</p>

3.a. Identificuje načine ponašanja na igralištu i sa raznim rekvizitima koji omogućavaju ličnu sigurnost i sigurnost drugih.	3.a. Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za razvoj psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti.	3.a. Kombinuje nastavna sredstva i opremu u skladu sa trenutnim potrebama. 3.b. Koristi različite vrste opreme i rekvizita u kreiranju originalnih igara ili zahtjevnih pokreta.
--	---	---

## 2. OBLAST: Zdravi stilovi života

### 1. Komponenta: Aktivan život

„Mens sana in corpore sano.“ („U zdravom tijelu, zdrav duh.“).

Izraz se široko koristi u sportskom i obrazovnom kontekstu kako bi se izrazila teorija da je tjelesno vježbanje važan dio mentalnog i psihičkog blagostanja.

Latinska poslovica

„Najteža stvar kod vježbanja je započeti. Jednom kada vježbaš redovno, najteža stvar je prestati.“

Erin Grej

#### Ishodi učenja:

- Procjenjuje važnost redovnih tjelesnih aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja.
- Primjenjuje tjelesnu aktivnost u svakodnevnom životu, u skladu s biološkim potrebama čovjeka.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Povezuje tjelesnu aktivnost, individualne i kolektivne sportske aktivnosti u cilju očuvanja zdravlja (sportovi s loptom, skijanje, plivanje).</p> <p>1.b. Izračunava indeks tjelesne mase.</p> <p>1.c. Primjenjuje osnovne korektivne vježbe i vježbe snage u svrhu prevencije deformiteta (samokorekcije) kičmenog stuba.</p>	<p>1.a. Analizira važnost svakodnevne tjelesne aktivnosti i učešća u sportskim aktivnostima uz paralelno praćenje fizioloških karakteristika organizma.</p> <p>1.b. Prezentuje vlastite tjelesne aktivnosti iz slobodnog vremena.</p> <p>1.c. Predlaže načine samokorekcije držanja tijela.</p> <p>1.d. Raspravlja o načinima provođenja slobodnog vremena.</p> <p>1.e. Raspravlja o svojim navikama u svakodnevnom životu i njihovom uticaju na pravilno držanje tijela.</p>	<p>1.a. Priprema planove programa svakodnevnih tjelesnih aktivnosti i predlaže izbor sportskih aktivnosti u odnosu na vanjske faktore.</p> <p>1.b. Planira/predlaže korektivne vježbe i sportske aktivnosti u svrhu prevencije deformiteta i samokorekcije.</p> <p>1.c. Predviđa moguće posljedice za očuvanje zdravlja ako se korektivne vježbe ne koriste ili koriste na pogrešan način.</p> <p>1.d. Predstavi/napravi prezentaciju o uticaju redovnih tjelesnih aktivnosti na očuvanje zdravlja.</p> <p>1.e. Koristi aplikacije za praćenje tjelesnih aktivnosti za unapređenje vlastitog zdravlja.</p>

		1.f. Klasificuje grupe mišića prema njihovoj važnosti za pravilno držanje tijela.
2.a. Bilježi rezultate/promjene u funkcionalnim i motoričkim sposobnostima kao uticaj sportsko-rekreativnih aktivnosti. 2.b. Povezuje motoričke aktivnosti sa motoričkim sposobnostima.	2.a. Zapisuje vlastite tjelesne aktivnosti u dnevnik rada svakodnevno, prateći srčanu frekvenciju. 2.b. Upoređuje vrijednosti/rezultate funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kao uticaj sportsko-rekreativnih aktivnosti, s referentnim vrijednostima. 2.c. Razlikuje anaerobni i aerobni proces vježbanja navodeći primjere (npr. važnost kardio treninga, prednosti, nedostaci, u koje svrhe koristi anaerobni, a za koje aerobni proces vježbanja).	2.a. Predlaže tjelesne aktivnosti za razvoj izdržljivosti, snage i brzine. 2.b. Samovrednuje urađene aktivnosti u dnevniku rada (npr. aplikacija ili šabloni). 2.c. Snimi video prikaz o tipovima motoričkih sposobnosti objašnjavajući njihovu ulogu u odnosu na biološke potrebe čovjeka. 2.d. Izvodi tjelesne aktivnosti za poboljšanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. 2.e. Predlaže promjene u dnevnoj rutini, kako bi se smanjilo sjedenje i povećao nivo tjelesnih aktivnosti.

## 2. Komponenta: Prehrambene i higijenske navike

*„Ne prestajemo vježbati jer starimo – već ostarimo zato što smo prestali vježbati.*

*Dr Kenet Kuper*

*„Tvoja hrana biće tvoj lijek!“*

*Hipokrat*

*„Zavisnost ne ubija zavisnika. Ona ubija porodicu, djecu i ljudе koji su mu pokušali pomoći.“*

*Nepoznati autor*

### Ishodi učenja:

- Primjenjuje znanja o značaju redovnog i pravilnog održavanja lične higijene i zaštite okoline.
- Pridržava se principa pravilne i redovne ishrane.
- Prepoznaje uticaj štetnih materija i aktivnosti na razvoj bolesti i različitih vrsta ovisnosti.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
1.a. Navodi načine kontracepcije. 1.b. Opisuje šta je odgovorno polno ponašanje.	1.a. Uporedi tjelesno i polno sazrijevanje. 1.b. Navodi načine prevencije polno prenosivih bolesti. 1.c. Raspravlja o rizicima prernog stupanja u polne odnose.	1.a. Debatuje o prednostima lične higijene braneći svoje stavove, argumentujući iznijete tvrdnje i postupke. 1.b. Provodi istraživanje o zaštiti okoline i uticaju klimatskih promjena na zdravlje ljudi u cilju promocije zaštite okoline.

	<p>1.d. Navodi primjere očuvanja okoline tokom tjelesnih aktivnosti (npr. odlazak na izlet, rekreaciju — skupljanje plastike, papira, odlaganje u posebne kontejnere, plastične vrećice itd.).</p>	<p>1.c. Predlaže odgovorne i održive prakse kao što su: recikliranje, pravljenje dubriva i ušteda energije.</p> <p>1.d. Predlaže mjere i akcije za očuvanje prostora oko sebe i zaštite prirodne okoline.</p>
<p>2.a. Povezuje potrebu za različitim dnevnim obrocima sa različitim potrebama organizma (godine starosti, pol, pokret, tjelesna aktivnost).</p> <p>2.b. Ilustruje model „Semafora“ za pravilnu ishranu (npr. crvene, žute i zelene namirnice).</p> <p>2.c. Objasnjava zašto tijelo koristi veći procent ugljikohidrata za energiju tokom intenzivnih tjelesnih aktivnosti i veći procent masti za energiju tokom tjelesne aktivnosti niskog intenziteta.</p>	<p>2.a. Objasnjava posljedice neadekvatnih dijeta za svoj uzrast i uzrast svojih vršnjaka (gladovanje – uništavanje moždanih stanica, umor, otpornost cijelog organizma).</p> <p>2.b. Koristi piramidu zdrave ishrane u pripremi dnevnih obroka.</p> <p>2.c. Povezuje tjelesne aktivnosti, dnevni protokol sa načinom pravilne ishrane (npr. ustajanje, nakon koliko vremena treba doručkovati... zatim, nakon koliko vremena treba vježbati itd.).</p> <p>2.d. Prezentuje rezultate istraživanja o savjetima za pripremu i konzumaciju zdrave ishrane.</p> <p>2.e. Objasnjava važnost unosa tekućine tokom tjelesnih aktivnosti.</p>	<p>2.a. Predlaže dnevni unos soli i hranjivih materija za sebe i svoje vršnjake prateći tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.b. Objasnjava važnost deklaracija na namirnicama.</p> <p>2.c. Izračunava dnevne energetske potrebe u skladu sa tjelesnom aktivnošću.</p> <p>2.d. Raspravlja o posljedicama prekomjernog konzumiranja različitih vrsta šećera.</p> <p>2.e. Kreira vizuelne i kombinovane (multimodalne) zdravstvene kampanje u printanom ili digitalnom obliku za promociju zdravlja i dobrobiti u vlastitoj zajednici.</p>
<p>3.a. Prepoznaje zdravstvene probleme vezane za upotrebu nedozvoljenih supstanci (npr. krvarenje iz nosa, rane, mrlje oko usta).</p> <p>3.b. Razlikuje vrste narkotika i njihovo štetno djelovanje na ljudski organizam.</p>	<p>3.a. Navodi opasnosti koje pojedincu i porodici donosi svaka vrsta ovisnosti.</p> <p>3.b. Objasnjava vezu između ovisnosti i različitih psihičkih poremećaja (npr. depresija, anksioznost).</p> <p>3.c. Prepoznaje kako mediji i internet stvaraju norme izgleda i ponašanja.</p> <p>3.d. Dovodi u vezu različite vrste agresivnih/nasilničkih ponašanja sa internet/virtuelnom ovisnošću.</p>	<p>3.a. Analizira posljedice konzumiranja alkohola, opojnih sredstava.</p> <p>3.b. Predlaže načine odupiranja vršnjačkim pritiscima za bilo koju vrstu ovisnosti.</p> <p>3.c. Provodi projektnu ideju u cilju alarmiranja okruženja o negativnim posljedicama ovisnosti.</p> <p>3.d. Predviđi moguće negativne aspekte prekomjerne upotrebe društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat).</p>

	3.e. Objasnjava pojam dopinga u sportu i njegove posljedice.	3.e. Istražuje historijske slučajeve dopinga predstavljanjem vlastitih zaključaka istraživanja.  3.f. Kreira programe prevencije u cilju suzbijanja raznih ovisnosti uz date smjernice (npr. različite vrste brošura, projekata, akcije obilježavanja Svjetskog dana protiv ovisnosti, akcija Sport protiv ovisnosti).
--	--	--

### 3. Komponenta: Međuljudski odnosi i tolerancija

*Redovna tjelesna aktivnost čini mozak otpornijim na stres.*

*„Za kreativnost je potrebna hrabrost.“*

*Anri Matis*

*„Svi sportovi moraju biti tretirani na bazi jednakosti.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nije važno pobijediti, važno je učestvovati!“*

*Pjer de Kuberten*

#### Ishodi učenja:

1. Izgrađuje svijest o odgovornom ponašanju prema sebi i drugima u radu i učenju.
2. Primjenjuje samokontrolu i samoprocjenu radi praćenja, vrednovanja i unapređivanja svog rada te ličnog rasta i razvoja.
3. Koristi socijalne vještine u rješavanju problema, suočavanju sa konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Vježnik:</b>		
<p>1.a. Sarađuje pri odlučivanju o pravilima nove igre.</p> <p>1.b. Prepoznaće posljedice neprimjerenog ličnog i grupnog ponašanja u igri.</p> <p>1.c. Primjenjuje reflektivno slušanje pri radu u malim grupama u zadacima pokreta ili izazovnim situacijama pokreta.</p> <p>1.d. Prepoznaće obaveze i odgovornosti u tjelesnim aktivnostima ili bilo kom siituacijskom obliku tjelesne aktivnosti.</p>	<p>1.a. Primjenjuje saradničke vještine u kompletiranju zadatka pokreta, kao što je ravnoteža vršnjaka, prenošenje strategije na druga/vršnjaka ili timska strategija.</p> <p>1.b. Primjenjuje vještine u ostvarivanju timske saradnje sa drugim u održavanju igre i obraćanje pažnje na poruke drugih/saigrača.</p>	<p>1.a. Procjenjuje doprinos pojedinca u timu, vodstva i osjećaja zadovoljstva za sve u igri.</p> <p>1.b. Koristi ličnu motivaciju i ohrabrvanje vršnjaka da nastave učestvovati i poboljšavati svoje kretne aktivnosti.</p> <p>1.c. Promoviše odgovorno ponašanje.</p> <p>1.d. Analizira situacije u kojima emocije mogu uticati na donošenje odluka (npr. vršnjačko učenje, uticaj porodice ili situacija pokreta).</p>

<p>2.a. Prepoznae vrste nepoštenog ponašanja i isključenja iz igre predlažući rješenja za prevazilaženje ovih pojava.</p> <p>2.b. Prepoznae na koji način mediji i važne osobe (sportisti, treneri, rekreativci) u zajednici utiču na lične stavove, uvjerenja i ponašanje.</p> <p>2.c. Objasnjava da prekršaj dovodi do određenih posljedica, kao što su penal ili slobodno bacanje.</p>	<p>2.a. Postavlja pitanja drugima, kao vid strategije za rješavanje problema, o zahtjevnim vježbama pokreta i novim tipovima učenja.</p> <p>2.b. Istražuje na koji način emotivne reakcije mogu biti nepredvidive i kako ih kontrolisati.</p> <p>2.c. Povezuje određene promjene u ponašanju sa pubertetom (npr. s različitim intenzitetom i individualnim reakcijama).</p> <p>2.d. Ispituje na koji način vrednovanje različitosti pozitivno utiče na dobrobit ličnosti i cijele zajednice.</p>	<p>2.a. Analizira scenarije i identifikovanje mogućih pokretača i znakova upozorenja u predviđanju emocionalnih reakcija.</p> <p>2.b. Obrazlaže rezultate vlastitog istraživanja o uticaju različitih faktora na unapređivanje rada, rasta i razvoja (npr. u slučaju promjene škole, interesovanja ili prioriteta, raspada porodice ili promjene sportskog tima).</p> <p>2.c. Istražuje tekstove i internet stranice prilagođene uzrastu u svrhu boljeg razumijevanja promjena koje nastaju u pubertetu.</p> <p>2.d. Primjenjuje pravila u svrhu praćenja vlastitih aktivnosti.</p> <p>2.e. Predlaže izmjene pravila i/ili uslova u kreiranju inkluzivne igre ili omogućavanja poštenijeg učešća u igri ili takmičenju.</p>
<p>3.a. Prepoznae postojanje različitih rješenja za izazove u pokretu birajući najdjelotvornija rješenja.</p>	<p>3.a. Primjenjuje kritičko i kreativno mišljenje u svrhu pronalaženja i procjene rješenja za zahtjevne pokrete i situacije.</p>	<p>3.a. Predstavlja strategije koje je moguće upotrijebiti za identifikovanje i upravljanje emocijama prije donošenja odluke o reagovanju.</p> <p>3.b. Primjenjuje nenasilne metode u rješavanju problema.</p> <p>3.c. Predlaže strategije za upravljanje promjenjivom prirodom odnosa, uključujući ponašanje u slučaju tjelesnog zlostavljanja i uznenimiravanja i građenja novog prijateljstva.</p>

#### 4. Komponenta: Zaštita i sigurnost

**„Nikad zapravo ne igrate protivnika. Igrate sebe, svoje vlastite najviše standarde, a kad dosegnete svoje granice, to je prava radost.“**

Artur Aše

**„Odgovorni smo za pomoć onima oko sebe i drugima u nevolji.“**

Virdžinija Vilijams

**„Kao što je u sportu, tako je i u životu. Treba pogledati, treba razmišljati, treba se kretati, treba pronaći prostor, treba pomoći drugima. Na kraju je vrlo jednostavno.“**

Johan Kroff

##### Ishodi učenja:

1. Koristi mjere sigurnosti i zaštite sebe i drugih tokom tjelesnih aktivnosti.
2. Prilagođava načine pružanja prve pomoći sebi i drugima u skladu sa okolnostima i kapacitetima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Objašnjava koncept društvenih ograničenja kontakata (npr. u igri, takmičenju, sportskim događajima).</p> <p>1.b. Objašnjava važnost sigurnosnih mjera i pravila u bilo kojem obliku ili dijelu nastavne aktivnosti (guranje, podapinjanje, zavezane pertle, odlaganje rekvizita na predviđeno mjesto, nehvatanje za obruče ili stative golova).</p> <p>2.a. Navodi primjere spašavanja u ekstremnim situacijama (npr. planinarenje, izleti, rafting).</p> <p>2.b. Navodi simptome i moguće elemente prevencije trovanja plinovima (ugljični-monoksid, tzv. tihu ubica).</p> <p>2.c. Demonstrira kako se ponašati i postupati u situacijama potresa ili drugih katastrofa.</p>	<p>1.a. Objašnjava važnost preventivnih mjera u borbi protiv virusnih oboljenja.</p> <p>1.b. Nabraja moguće posljedice uzrokovane stresom zbog nepredviđenih situacija.</p> <p>1.c. Objašnjava važnost promocije Međunarodnog dana sigurnosti u sportu i zaštite sportista od svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja.</p> <p>2.a. Objašnjava simptome šoka ili nesvjetice navodeći načine zbrinjavanja.</p> <p>2.b. Klasificiše bolesti koje zahtijevaju prvu pomoć (npr. glavobolja, epilepsijska napadi, astme, problemi sa nivoom šećera u krvi, ubodi, ujedi, prelomi).</p> <p>2.c. Raspravlja o vještinama koje mogu spasiti živote.</p>	<p>1.a. Brani vlastite stavove po pitanju zaštite od raznih vrsta infekcija.</p> <p>1.b. Istražuje putem različitih izvora oblike nedoličnog ponašanja i navijanja na sportskim terenima prezentujući rezultate.</p> <p>1.c. Argumentuje sportske susrete okarakterisane kao susreti sa visokim rizicima.</p> <p>1.d. Predlaže mjere zaštite za određene sportske situacije.</p> <p>2.a. Demonstrira osnovne zahvate prve pomoći koji mogu spasiti život ugroženoj osobi.</p> <p>2.b. Istražuje važnost volontiranja za mlade i adolescente u raznim aktivnostima obuke i pružanja prve pomoći.</p> <p>2.c. Promoviše karakteristike prve pomoći kao obilježja ljudske odgovornosti (npr. putem prezentacije, izlaganja, referata).</p> <p>2.d. Analizira rezultate istraživanja na provjerjenim internet stranicama o važnosti samozaštite u pružanju prve pomoći, predstavljajući saznanja ostatku razreda (npr. putem različitih IT alata - Emmaze, Mantimeter).</p>

**STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA ZA TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE,  
KRAJ SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**1. OBLAST: Tjelesna aktivnost**

**1. Komponenta: Antropološka obilježja**

*„Država se zaista može nazvati sportskom kada većina njenih ljudi osjeća ličnu potrebu za sportom.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nijedan građanin nema pravo da bude amater kada je u pitanju tjelesni trening. Kakva je sramota za čovjeka da dočeka starost, a da nikad ne vidi snagu i ljepotu za koju je njegovo tijelo sposobno.“*

*Sokrat*

**Ishodi učenja:**

1. Analizira vlastita antropološka obilježja.
2. Procjenjuje dobivene rezultate testiranja antropoloških obilježja.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Komentariše vlastite rezultate antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.</p> <p>1.b. Određuje vlastiti indeks tjelesne mase koristeći IKT (BMI kalkulator, BMI Mobile).</p>	<p>1.a. Prikazuje trend rasta i razvoja antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti upotrebom IKT-a.</p> <p>1.c. Primjenjuje odgovorno lično i društveno ponašanje kojim poštuje sebe i druge.</p>	<p>1.a. Povezuje tjelesne aktivnosti sa navikama u ishrani u cilju poboljšanja antropometrijskih (morpholoških) obilježja.</p> <p>1.b. Raspravlja o uticaju pola i uzrasta na antropološka obilježja.</p> <p>1.c. Izdvaja „slabe“ vlastite motoričke i funkcionalne sposobnosti preporučujući tjelesne aktivnosti za njihovo poboljšanje.</p> <p>1.d. Utvrđuje osnovne zakonitosti na području opterećenja u tjelesnoj aktivnosti, režima rada i odmora.</p> <p>1.e. Izračunava intenzitet opterećenja tjelesnih vježbi na temelju određivanja ciljane srčane frekvencije prema „Karvonen metodi“.</p>
<p>2.a. Upoređuje rezultate antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa referentnim vrijednostima.</p>	<p>2.a. Procjenjuje rezultate antropoloških obilježja na temelju referentnih vrijednosti (tjelesna visina, tjelesna težina i ITM).</p>	<p>2.a. Preporučuje tjelesne aktivnosti i plan ishrane, održavanje tjelesne težine i ITM-a u zdravoj zoni.</p>

<p>2.b. Opisuje loše ili dobre navike koje utiču na antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti.</p> <p>2.c. Vrednuje lične rezultate inicijalnih i finalnih mjerena antropometrijskih karakteristika sa referentnim vrijednostima.</p>	<p>2.b. Predlaže tjelesne vježbe u cilju poboljšanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti (ishrana, svakodnevne aktivnosti, mentalno zdravlje).</p> <p>2.c. Prezentuje lične rezultate inicijalnih i finalnih mjerena antropometrijskih karakteristika i motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa referentnim vrijednostima.</p> <p>2.d. Izrađuje listu prioriteta u cilju poboljšanja antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti (ishrana, svakodnevne aktivnosti, mentalno zdravlje).</p> <p>2.e. Zaključuje o vrijednostima motoričkih i funkcionalnih sposobnosti (razvoj, poboljšanje, održavanje nivoa i sl.).</p> <p>2.f. Prezentuje rezultate inicijalnih i finalnih mjerena motoričkih sposobnosti upotrebom IKT-a.</p>	<p>2.b. Prezentuje svoje tjelesne aktivnosti iz slobodnog vremena.</p> <p>2.c. Obrazlaže svrhu korištenih vježbi iz slobodnog vremena.</p> <p>2.d. Kreira plan tjelesnih vježbi za unapređenje antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.</p> <p>2.e. Analizira napredak u svojim antropometrijskim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim sposobnostima.</p>
---	---	--

## 2. Komponenta: Teoretsko-motorička znanja i dostignuća

*„Ko misli da nema vremena za vježbe, prije ili kasnije će imati vremena za bolest.“*

*Edvard Stenli*

*„Nemoj misliti o početku utrke, razmišljaj o završetku i postignućima.“*

*Jusejn Bolt*

### Ishodi učenja:

- Primjenjuje teoretsko-motorička znanja i dostignuća iz područja sporta u skladu sa vlastitim mogućnostima.
- Utvrđuje temeljne zakonitosti na području opterećenja u tjelesnim aktivnostima (režim rada i odmora).
- Koristi nastavna sredstva, opremu i prostor za tjelesnu aktivnost na primjeren način.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
Učenik:		
<p>1.a. Povezuje elemente tehnike i jednostavne taktičke zadatke iz odabrane sportske aktivnosti.</p> <p>1.b. Raspravlja o uticaju sportskih događaja na popularizaciju sporta.</p> <p>1.c. Raspravlja o sportskim događajima i njihovom značaju za promociju i razvoj lokalne zajednice, šire okoline i države.</p>	<p>1.a. Identificira teorijska i motorička znanja o individualnim i kolektivnim sportovima za vlastite tjelesne aktivnosti.</p> <p>1.b. Povezuje složene tehničko-taktičke elemente sportskih igara/disciplina.</p> <p>1.c. Analizira sportske događaje prema motoričkim i teorijskim znanjima.</p> <p>1.d. Predlaže načine organizovanja školskih takmičenja.</p> <p>1.e. Određuje potrebe takmičenja u zavisnosti od sportske aktivnosti (npr. sudije, potrebni rekviziti, oprema).</p>	<p>1.a. Primjenjuje složene tehničko-taktičke elemente iz sportskih igara/disciplina u situacijskim uslovima.</p> <p>1.b. Povezuje bitne elemente motoričkih i teorijskih znanja u analizi sportskih događaja.</p> <p>1.c. Rangira sportske događaje u državi u odnosu na njihov uticaj sa socio-ekonomskog aspekta.</p> <p>1.d. Koordinira različite aspekte takmičenja (organizacija, praćenje, evaluacija, izvještavanje).</p>
<p>2.a. Razlikuje zone opterećenja naspram srčane frekvencije tokom tjelesne aktivnosti prema vlastitim mogućnostima.</p> <p>2.c. Testira izdržljivost koristeći Kuperov test u svrhu procjene opće tjelesne spremnosti.</p>	<p>2.a. Povezuje zone opterećenja uskladene na srčanoj frekvenciji kroz tjelesnu aktivnost prema ličnim mogućnostima.</p> <p>2.b. Raspravlja o ulozi serija i ponavljanja na osnovu primjera razvoja snage.</p> <p>2.c. Ispituje ciljane zone vježbi prema srčanom ritmu za pojedinačne potrebe, istražujući načine povezivanja tih zona sa zdravljem, dobrobiti i kondicionim vježbama.</p>	<p>2.a. Primjenjuje opterećenja koja su u skladu sa njegovim trenutnim stanjem na temelju frekvencije srca.</p> <p>2.b. Dizajnira tjelesne aktivnosti bazirane na uskladenoj zoni opterećenja i srčanoj frekvenciji prema ličnim mogućnostima.</p> <p>2.c. Kreira plan tjelesne aktivnosti u svrhu poboljšanja i razvoja izdržljivosti/kondicije.</p> <p>2.d. Opravdava odabir tjelesnih aktivnosti uključenih u personalizovani plan koje se odnose na komponente zdravlja i kondicione vježbe koje se žele poboljšati ili održati.</p>
<p>3.a. Klasificira nastavna sredstva i pomagala prema uticaju na motoričke i funkcionalne sposobnosti.</p>	<p>3.a. Predlaže nastavna sredstva za osmišljavanje poligona za razvoj motoričkih sposobnosti.</p>	<p>3.a. Procjenjuje značaj upotrebe nastavnih sredstava i pomagala u poboljšanju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.</p>

3.b. Provodi istraživanje kako bi promovisao neophodnost za očuvanjem nastavnih sredstava, opreme i raznih prostora za vježbanje (npr. identificuje loše primjere, ponašanje, odnos prema sportskim rezultatima i prostoru, te daje smjernice kako i zbog čega treba slijediti dobre primjere odnosa i ponašanja prema navedenom).

## 2. OBLAST: Zdravi stilovi života

### 1. Komponenta: Aktivan život

*„Mens sana in corpore sano.“ („U zdravom tijelu, zdrav duh.“).*

Izraz se široko koristi u sportskom i obrazovnom kontekstu kako bi se izrazila teorija da je tjelesno vježbanje važan dio mentalnog i psihičkog blagostanja.

*Latinska poslovica*

*„Najteža stvar kod vježbanja je započeti. Jednom kada vježbaš redovno, najteža stvar je prestati.“*

*Erin Grej*

#### Ishodi učenja:

1. Procjenjuje važnost redovnih tjelesnih aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja.
2. Primjenjuje tjelesnu aktivnost u svakodnevnom životu, u skladu s biološkim potrebama čovjeka.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
<p>1.a. Prepoznaje posljedice pretreniranosti (npr. povrede, previosa frekvencija).</p> <p>1.b. Povezuje bavljenje sportom i tjelesnim aktivnostima sa unapređenjem mentalnog zdravlja.</p> <p>1.c. Objašnjava ulogu tjelesne aktivnosti u prevenciji bolesti i smanjenju troškova zdravstvene zaštite.</p>	<p>1.a. Analizira mogućnosti povećanja kretanja u svakodnevnom životu (upotreba načina kretanja, hodanje, upotreba bicikla, prevoza i sl.).</p> <p>1.b. Vodi statistiku vlastitog napredovanja i učešća u tjelesnim aktivnostima (npr. putem odgovarajuće aplikacije).</p> <p>1.c. Planira programe za razvoj motoričkih sposobnosti (brzina, snaga, izdržljivost).</p>	<p>1.a. Određuje zone treninga na temelju srčane frekvencije. Određuje srčanu frekvenciju na temelju tjelesne aktivnosti.</p> <p>1.b. Predlaže načine evidencije kretanja učenika upotrebom IKT-a (npr. kreira platformu ili program za grupno praćenje broja koraka ili aktivnosti).</p> <p>1.c. Argumentuje svoje mišljenje o potrebama savremenog čovjeka za kretnim aktivnostima u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja.</p>

	<p>1.d. Ispituje koristi bavljenja redovnim tjelesnim aktivnostima uključujući uticaj na san, koncentraciju i sposobnosti.</p> <p>1.g. Izračunava indeks tjelesne mase predlažući korektivne mjere za unapređenje zdravlja.</p>	<p>1.d. Diskutuje o uzrocima sve većeg porasta deformiteta kod djece i mladih.</p> <p>1.e. Pravi plan za organizaciju sportskih i tjelesnih aktivnosti za sebe i druge.</p> <p>1.f. Pravi evaluaciju određenih događaja u tjelesnim aktivnostima ili evaluaciju sportskih nadmetanja.</p> <p>1.g. Provodi istraživanje o uticaju tjelesnih aktivnosti na poboljšanje zdravlja služeći se različitim izvorima.</p>
<p>2.a. Objasnjava stanje pojedinih organa kod čovjeka prilikom učešća u aerobnim aktivnostima – odnosno biohemijske reakcije.</p> <p>2.b. Kreira listu svakodnevnih tjelesnih aktivnosti koristeći teoretsko-motorička znanja (lista aktivnosti tokom sedmice i mjeseca sa naznakom načina njihove realizacije, mjesto i vrijeme provođenja, kao i potrebne opreme).</p>	<p>2.a. Primjenjuje stečena teorijska i motorička znanja iz individualnih i kolektivnih sportova na otvorenim i u zatvorenim sportskim prostorima.</p> <p>2.b. Povezuje uticaj teorijskih i motoričkih znanja sa svakodnevnim životnim aktivnostima (kako određena teorijsko-motorička znanja utiču na lakše i efikasnije načine života i rada).</p> <p>2.c. Pravi strategije radi uspješnog učešća u tjelesnim aktivnostima.</p>	<p>2.a. Povezuje određene sportske discipline i kretne aktivnosti sa razvojem motoričkih sposobnosti (snaga, izdržljivost, ravnoteža, preciznost).</p> <p>2.b. Napiše izvještaj o realizovanim tjelesnim aktivnostima s ciljem davanja preporuka za naredne aktivnosti.</p> <p>2.c. Dizajnira/kreira programe tjelesnih aktivnosti u skladu sa zadatom temom.</p> <p>2.d. Klasificiše metode treninga za razvoj izdržljivosti, snage i brzine.</p>

## 2. Komponenta: Prehrambene i higijenske navike

„Ne prestajemo vježbati jer starimo – već ostarimo zato što smo prestali vježbati.“

Dr Kenet Kuper

„Tvoja hrana biće tvoj lijek!“

Hipokrat

„Zavisnost ne ubija zavisnika. Ona ubija porodicu, djecu i ljudе koji su mu pokušali pomoći.“

Nepoznati autor

### Ishodi učenja:

- Primjenjuje znanja o značaju redovnog i pravilnog održavanja lične higijene i zaštite okoline.
- Pridržava se principa pravilne i redovne ishrane.
- Prepoznaje uticaj štetnih materija i aktivnosti na razvoj bolesti i različitih vrsta ovisnosti.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
Učenik:		
<p>1.a. Povezuje važnost planiranja aktivnosti lične higijene u sportskim aktivnostima na vanjskim terenima u okolnostima rizika od zaraznih bolesti (grafikoni, PowerPoint prezentacije i slično, primjenom IKT-a).</p> <p>1.b. Objasnjava važnost higijene u zaštiti od polno prenosivih bolesti.</p> <p>1.c. Ilustruje važnost ekoloških navika i bavljenja sportom u prirodi primjenom IKT-a.</p> <p>1.d. Prezentuje ekološko stanje mjesta u kojem živi ukazujući na moguća rješenja (stanje u svojoj okolini, školi, gradu, kantonu).</p>	<p>1.a. Primjenjuje aktivnosti lične higijene i ekoloških navika u prirodi, u skladu sa okolnostima i epidemiološkim preporukama (COVID-19 i sl.).</p> <p>1.b. Objasnjava uticaj faktora okoline na zdravlje.</p> <p>1.c. Provodi istraživanje o nivou ekološke svijesti (npr. ankete, intervjuji) s ciljem izvještavanja o važnosti očuvanja okoline.</p> <p>1.d. Navodi primjere zaštite od polno prenosivih bolesti.</p>	<p>1.a. Objasnjava potrebu za redovnim urološkim/ginekološkim pregledima.</p> <p>1.b. Organizuje aktivnosti na očuvanje okoline i podizanju ekološke svijesti u skladu s okolnostima (epidemiološke preporuke i sl.).</p> <p>1.c. Predlaže projektnu ideju za zaštitu i očuvanje okoline (npr. ideje za zaštitu i očuvanje okoline škole, mjesta stanovanja, ideje za prikupljanje reciklabilnog otpada).</p> <p>1.d. Kreira prijedloge za promovisanje korištenja prirodnog okruženja u lokalnoj zajednici za tjelesne aktivnosti.</p>
<p>2.a. Povezuje važnost unosa vode i zdravih namirnica (voće, povrće, namirnice bogate vlaknima, smanjen unos soli i prerađenih ugljikohidrata) sa dnevnim tjelesnim aktivnostima (npr. kroz aplikacije, grafikone, ilustracije, PowerPoint prezentacije i sl.).</p> <p>2.b. Procjenjuje posljedice promjene u metabolizmu ili ravnoteže u organizmu (promjena homeostaze).</p> <p>2.c. Navodi biološki važne segmente za održavanje homeostaze (ugljikohidrati, masti, bjelančevine, vitaminii).</p> <p>2.d. Prepoznaće trenutke u tjelesnim aktivnostima koji su neophodni da bi se nadoknadile izgubljene materije (voda, minerali, ugljikohidrati).</p>	<p>2.a. Predlaže zdrave dnevne i sedmične obroke na temelju tjelesnih aktivnosti i potreba (dnevni i sedmični jelovnik prema preporukama SZO).</p> <p>2.b. Poveže način života s pravilnom građom kostiju (umjereno izlaganje suncu, vitamini, pravilna i redovna ishrana - bulimija, anoreksija, anksioznost).</p> <p>2.c. Povezuje način života s pravilnim funkcionisanjem organa za kretanje.</p>	<p>2.a. Izračunava kalorijske potrebe na temelju ličnih dnevnih tjelesnih aktivnosti i bazalnog metabolizma.</p> <p>2.b. Predlaže mjere za očuvanje zdravlja u bližoj i široj okolini.</p> <p>2.c. Analizira informacije o zdravom načinu ishrane iz različitih izvora.</p> <p>2.c. Provodi istraživanje o povezanosti zdrave ishrane i redovne tjelesne aktivnosti.</p> <p>2.d. Vodi dnevnik ishrane u konceptu podrške tjelesnim aktivnostima.</p> <p>2.e. Predlaže restorane/fast fud iz lokalne sredine za sebe i svoje vršnjake na temelju istraživanja o zdravim namirnicama.</p>

<p>3.a. Povezuje faktore rizika upotrebe alkohola i cigareta na zdravlje i uspješnost u tjelesnoj aktivnosti (grafikoni, prezentacije i sl.).</p> <p>3.b. Objavljava uticaj alkohola i raznih drugih narkotika na nervni sistem.</p> <p>3.c. Objavljava važnost redovnih zdravstvenih/sistematskih pregleda.</p> <p>3.d. Objavljava opasnosti u odnosu na učestvovanje u raznim ekstremnim sportovima ili aktivnostima.</p>	<p>3.a. Navodi rizike i posljedice korištenja alkohola i raznih narkotika.</p> <p>3.b. Prepozna posljedice raznih vrsta ovisnosti na profesionalnu karijeru.</p> <p>3.c. Navodi rizike konzumacije nedozvoljenih sredstava u saobraćaju.</p> <p>3.c. Identificira dozvoljena i nedozvoljena sredstva u sportu.</p> <p>3.d. Kreira listu štetnih posljedica uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti (cigarete, alkohol, narkotici, klađenje, kockanje, video igrice, neograničeno korištenje društvenih mreža, interneta).</p>	<p>3.a. Analizira rizične situacije koje su posljedica različitih vrsta ovisnosti.</p> <p>3.b. Argumentuje štetne posljedice različitih vrsta kockanja i klađenja čak i u sportskim situacijama.</p> <p>3.c. Analizira na koji način norme, stereotipi i očekivanja utiču na razmišljanje mladih o svom tijelu, hrani, tjelesnim aktivnostima, seksualnom zdravlju, drogama i/ili riskantnom ponašanju.</p> <p>3.d. Debatuje na teme rizičnih situacija u slučajevima ovisnosti, primjenjujući vještine pregovaranja.</p> <p>3.e. Izdvaja argumente za i protiv upotrebe dodatnih, dozvoljenih suplemenata u sportu.</p>
---	--	--

### 3. Komponenta: Međuljudski odnosi i tolerancija

*Redovna tjelesna aktivnost čini mozak otpornijim na stres.*

*„Za kreativnost je potrebna hrabrost.“*

*Anri Matis*

*„Svi sportovi moraju biti tretirani na bazi jednakosti.“*

*Pjer de Kuberten*

*„Nije važno pobijediti, važno je učestvovati!“*

*Pjer de Kuberten*

#### Ishodi učenja:

1. Izgrađuje svijest o odgovornom ponašanju prema sebi i drugima u radu i učenju.
2. Primjenjuje samokontrolu i samoprocjenu radi praćenja, vrednovanja i unapređivanja svog rada te ličnog rasta i razvoja.
3. Koristi socijalne vještine u rješavanju problema, suočavanju sa konkurencijom i promjenama u međuljudskim odnosima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Včenik:</b>		
<p>1.a. Demonstrira principe fair play-a u različitim vidovima tjelesne aktivnosti.</p> <p>1.b. Upoređuje lične odluke sa odlukama drugih u vezi sa ponašanjem i promjenom mišljenja.</p>	<p>1.a. Diskutuje o negativnim i pozitivnim primjerima rodne jednakosti i uvažavanja tokom sportskih događaja i utakmica.</p>	<p>1.a. Kreira lične ciljeve za unapređenje svijesti o odgovornom ponašanju tokom tjelesne aktivnosti u skladu s principima fair play-a, tolerancije i uvažavanja.</p>

	<p>1.b. Koristi ličnu motivaciju i potiče druge da nastave učestvovati i poboljšavati svoje kretne i tjelesne aktivnosti te različite vrste izvedbi.</p> <p>1.c. Ispituje na koji način empatija i etičke odluke doprinose odnosima međusobnog poštovanja u igri i tjelesnim aktivnostima.</p> <p>1.d. Ispituje karakteristike poštovanja i pozitivnih odnosa kao i prava i odgovornosti pojedinaca iz odjeljenja i školske zajednice.</p>	<p>1.b. Pokazuje vještine za savladavanje izazovnih i nesigurnih situacija (npr. vještine odbijanja, izbor komunikacije, izražavanje mišljenja i iniciranje planova za nepredviđene situacije).</p> <p>1.c. Predlaže odgovarajuće ponašanje pri učešću u elektronskoj komunikaciji (npr. u situaciji objavljivanja fotografija druge osobe bez odobrenja, seksizma i objavljivanja eksplicitnog sadržaja).</p> <p>1.d. Predlaže načine uključivanja porodice, prijatelja i članova zajednice u aktivnosti zdravih stilova života promovišući povezanost i pripadnost zajednici.</p>
2.a. Demonstrira samokontrolu tokom igre i tjelesne aktivnosti u slučaju pogrešaka, poraza.	2.a. Promoviše podršku i empatiju prema vršnjacima tokom sportskih takmičenja.	<p>2.a. Predlaže mjere motivacije u svrhu praćenja, vrednovanja rada te ličnog rasta i razvoja.</p> <p>2.b. Odbrani lični položaj u određenim situacijama u različitim odnosima, dilemama ili odlukama, izražavanjem misli, stavova i uvjerenja koja poštuju osjećaje drugih.</p>
3.a. Prepoznaže važnost pozitivne verbalne komunikacije u prevenciji konfliktnih situacija tokom igre.	<p>3.a. Primjenjuje otvorenu verbalnu komunikaciju u rješavanju konfliktnih verbalnih situacija tokom sportskih takmičenja.</p> <p>3.b. Procjenjuje situacije predlažući odgovarajuće emocionalne reakcije uz prijedloge mogućih ishoda različitih reakcija.</p>	<p>3.a. Pokazuje sportsku etiku i liderstvo tokom sportskog takmičenja.</p> <p>3.b. Procjenjuje bihevioristička očekivanja u različitim odnosima i društvenim situacijama i ispituje na koji način ova očekivanja mogu uticati na odluke i aktivnosti.</p>

		3.c. Analizira odnose kada emocionalna reakcija nije odmah očigledna predstavljajući moguće posljedice neprepo-znavanja te emocije (npr. negativna postignuća, razni uspjesi/neuspjesi).
--	--	--

#### 4. Komponenta: Zaštita i sigurnost

**„Nikad zapravo ne igrate protivnika. Igrate sebe, svoje vlastite najviše standarde, a kad dosegnete svoje granice, to je prava radost.“**

Artur Aše

**„Odgovorni smo za pomoć onima oko sebe i drugima u nevolji.“**

Virdžinija Vilijams

**„Kao što je u sportu, tako je i u životu. Treba pogledati, treba razmišljati, treba se kretati, treba pronaći prostor, treba pomoći drugima. Na kraju je vrlo jednostavno.“**

Johan Kroff

#### Ishodi učenja:

1. Koristi mjere sigurnosti i zaštite sebe i drugih tokom tjelesnih aktivnosti.
2. Prilagođava načine pružanja prve pomoći sebi i drugima u skladu sa okolnostima i kapacitetima.

OSNOVNI NIVO	SREDNJI NIVO	NAPREDNI NIVO
<b>Učenik:</b>		
1.a. Demonstrira mjere lične zaštite i sigurnosti u specifičnim situacijama i opasnostima od zaraznih bolesti.	<p>1.a. Predviđa eventualne rizične situacije za određene vannastavne i vanškolske aktivnosti.</p> <p>1.b. Predlaže mjere zaštite i sigurnosti pri realizaciji vannastavnih i vanškolskih organizacijskih oblika rada (npr. izleti, logorovanja, obuka za neplivače, skijanje, ekskurzije).</p> <p>1.c. Raspravlja o važnosti pregovaranja u rizičnim situacijama (npr. različiti oblici uznenemiravanja i zlostavljanja).</p>	<p>1.a. Poduzima mjere sigurnosti organizacijske i tehničke podrške takmičenju.</p> <p>1.b. Promoviše važnost sigurnosnih i zaštitnih mjer tokom tjelesnih aktivnosti putem kratkih sastava, kreativnih flajera, postera.</p> <p>1.c. Pravi planove mjera zaštite i sigurnosti sebe i svojih vršnjaka za različite potrebe vannastavnih i vanškolskih organizacijskih oblika.</p> <p>1.d. Procjenjuje procedure ponašanja u sportskoj sali u slučaju evakuacije prilikom elementarnih nepogoda (zemljotres, požar, poplava i sl.).</p>

<p>2.a. Razlikuje sportske povrede mišića i ligamenata.</p> <p>2.b. Demonstrira proceduru i postupke ponašanja kod sportskih povreda, epi-napada i gubljenja svijesti drugog učenika u toku tjelesne aktivnosti (npr. bočni položaj prilikom nesvijesti).</p>	<p>2.a. Povezuje redoslijed postupaka osnovnog održavanja života prema BLS - basic life suport (npr. koristi različite izvore za literaturu).</p> <p>2.b. Priprema tematske aktivnosti za promociju prve pomoći (volonterizam) u školama i lokalnoj zajednici i šire (npr. edukacija građana o pravilnom izvođenju kardiopulmonalne reanimacije - Dani srca - promocija zdravih stilova života, prevencija dijabetesa - zdravi stilovi života).</p>	<p>2.a. Predlaže način zbrinjavanja (prve pomoći) prilikom povrede grupe mišića gornjih i donjih ekstremiteta (istegnuća, uganuća i rupture).</p> <p>2.b. Demonstrira pružanje prve pomoći koristeći osnovne mjere oživljavanja (BLS - basic life suport )na lutki za reanimaciju.</p> <p>2.c. Procjenjuje odgovornost i djelotvornost službi prve pomoći i podršku, koje su na raspolaganju mladima i adolescentima u lokalnoj zajednici.</p>
---	---	--